

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ



O POSLOVANJU ZA PERIOD 1.1-31.12.2021. GODINE

„OSIGURANJE AURA“ A.D.

BANJA LUKA

APRIL 2022. GODINE

UVODNA RIJEČ

Ostvareni rezultati su najbolji pokazatelj uspješno definisane i implementirane poslovne strategije Društva, što je uzrokovalo nastavku osvajanja sve većeg tržišnog učešća i pozicioniranja na tržištu. Širenjem prodajne mreže, kontinuiranom edukacijom, povećanjem broja zaposlenih i efikasnosti poslovanja ostvarili smo planirane rezultate, na zadovoljstvo Uprave i akcionara Društva.

Usljed relativno velikog broja društava za osiguranje i jake konkurencije koja vlada na tržištu osiguranja RS i FBIH, bio je izuzetan izazov ostvariti ovako značajan poslovni rezultat u sve težim uslovima poslovanja. Sve navedeno je poslužilo kao dodatna motivacija našeg tima za što bolje poslovanje u 2021. godini. Ulaganja sredstava su vršena sa velikom opreznošću, kako bi se amortizovao uticaj svih nepredviđenih situacija, te je kvalitetna investiciona aktivnost dala doprinos u povećanju funkcionalnosti Društva. Postojeća prodajna mreža je proširena, a stvoreni su i svi preduslovi da se u predstojećoj poslovnoj godini ostvari dalje širenje na tržištu.

Imperativ u poslovanju je bio prvenstveno povećanje unutrašnje efikasnosti, što se postiglo stručnom reorganizacijom Društva i povećanjem produktivnosti radnika. Akcenat koji je stavljen na klijente potvrđuje i činjenica da naš tim konstantno vrši edukaciju zaposlenih, pruža kvalitetnu tehničku podršku na kompletnoj teritoriji na kojoj Društvo posluje, te svojim klijentima omogućava besplatno pravno savjetovanje i pomoći pri rješavanju odstetnih zahtjeva.

Na kraju, želimo da se zahvalimo klijentima, saradnicima i regulatornim organima na uspješnoj saradnji i izgrađenom uzajamnom povjerenju. Uvjereni smo da će se naša poslovna saradnja proširiti u narednom periodu, na zadovoljstvo svih.

Direktor Društva

SADRŽAJ

1. UVOD	4
1.1. OSTVARENA DOBIT	4
1.2. OBRAČUNATA PREMIJA	4
1.3. EFIKASNOST U RJEŠAVANJU ODŠTETNIH ZAHTJEVA.....	4
2. OSNOVNI PODACI O „OSIGURANJU AURA“ AD BANJA LUKA.....	5
2.1. ORGANIZACIJA	5
2.2. POSLOVODSTVO I ORGANIZACIJA UPRAVLJANJA	6
2.3. LIUDSKI POTENCIJALI	7
2.4. OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE	7
3. TRŽIŠNA POZICIJA DRUŠTVA U 2021. GODINI.....	8
4. POKAZATELJI POSLOVANJA	9
5. ANALIZA PREMIJE I ŠTETA	10
5.1. OSTVARENA PREMIJA	10
5.2. LIKVIDIRANE ŠTETE	11
6. ULAGANJE SREDSTAVA	59
6.1. ULAGANJE SREDSTAVA TEHNIČKE REZERVE	59
6.2. ULAGANJE SREDSTAVA GARANTNOG FONDA	61
7. IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA.....	62
8. UPRAVLJANJE RIZICIMA	65
8.1. RIZIK OSIGURANJA	65
8.2. TRŽIŠNI RIZIK	68
8.3. VALUTNI RIZIK	69
8.4. KAMATNI RIZIK	69
8.5. CJENOVNI RIZIK	69
8.6. RIZIK PROMJENE KURSA.....	69
8.7. KREDITNI RIZIK	69
8.8. RIZIK LIKVIDNOSTI	70
8.9. STRATEŠKI RIZIK	70
8.10. RIZIK UGLEDA	70
8.11. UPRAVLJANJE KAPITALOM	70
9. OPIS SVIH VAŽNIH DOGAĐAJA NAKON PROTEKA POSLOVNE GODINE	71
10. OČEKIVANI RAZVOJ DRUŠTVA U BUDUĆNOSTI.....	72
11. OPIS MJERA PREDUZETIH NA ZAŠТИĆI ŽIVOTNE SREDINE	72
12. POLITIKA SAOSIGURANJA I REOSIGURANJA	73
13. IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA I OVLAŠĆENOG AKTUARA.....	74
13.1. MIŠLJENJE NEZAVISNOG REVIZORA	74
13.2. MIŠLJENJE NEZAVISNOG AKTUARA.....	75
14. GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2019. GODINU.....	75
14.1. FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI	75
14.2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA	86
14.3. SAŽETAK RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA	87
14.4. ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE PROCJENE	95

14.4.1. Glavni izvori neizvjesnosti promjena.....	95
14.4.2. Ključne računovodstvene prepostavke u primjeni računovodstvenih politika	96
14.4.3. Upravljanje finansijskim rizicima.....	97
14.4.4. Napomene uz finansijske izvještaje	99
15. SPISAK USLOVA I TARIFA.....	76

1. UVOD

Ukupni poslovni prihodi „Osiguranja Aura“ a.d. Banja Luka ostvareni u 2021. godini iznose 28.467.325 KM što je za 15,13% više u odnosu na prethodnu godinu.

Poslovni rashodi „Osiguranja Aura“ a.d. u 2021. godini iznose 27.257.073 KM i u odnosu na 2020. veći su za 17,56%.

U uslovima velike tržišne konkurenčije, velikom broju osiguravajućih društava koja posluju na relativno malom tržištu, gdje se znatan broj društava služi nelagalnim potezima, „Osiguranje Aura“ a.d. ostvaruje zavidan rast u svim bitnim pokazateljima. Pozitivnu tendenciju rasta prihoda, premije od osiguranja, ali i porast broja zaposlenih ostvaren je i u 2021. godini.

1.1. OSTVARENA DOBIT

Bruto dobit za 2021. godinu iznosi 495.886 KM. Društvo je imalo poreske rashode perioda u iznosu od 122.133 KM. Dobit Društva nakon oporezivanja iznosi 373.753 KM.

1.2. OBRAČUNATA PREMIJA

Ostvarena premija u 2021. godini iznosi 27.606.984 KM što predstavlja povećanje za 3.376.948 KM ili 13,93 % u odnosu na prethodnu godinu.

1.3. EFIKASNOST U RJEŠAVANJU ODŠTETNIH ZAHTJEVA

U 2021. godini likvidirano je 7.436.667 KM šteta što predstavlja povećanje od 1.050.675 KM ili 16,45 %. Društvo je i u posmatranoj godini ostvarilo efikasnost obrade šteta koja je izuzetno visoka i iznosi 100%.

2. OSNOVNI PODACI O „OSIGURANJU AURA“ AD BANJA LUKA

„Osiguranje Aura“ a.d. Banja Luka osnovano je 2007. godine. Upisano je u sudske registre 14.11.2007. godine U-4-8-00 Rješenje broj 071-0-REG-07-2637. Matični broj Društva je 11029388. Predmet poslovanja Društva su poslovi osiguranja pod kojima se podrazumijeva sklapanje i ispunjavanje ugovora o neživotnim osiguranjima i to:

- Osiguranje nezgode
- Zdravstveno osiguranje
- Osiguranje vozila koja se kreću po kopnu, osim šinskih vozila
- Osiguranje vozila koja se kreću po šinama
- Osiguranje vazduhoplova
- Osiguranje plovila (pomorska, jezerska, riječna i kanalska)
- Osiguranje robe u prevozu (trgovačke robe, prtljaga i ostale robe)
- Osiguranje imovine od požara i prirodnih sila
- Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila
- Osiguranje od građanske odgovornosti za vazduhoplove
- Osiguranje od građanske odgovornosti za brodove (morska, jezerska, riječna i kanalska plovila)
- Osiguranje od opšte građanske odgovornosti
- Osiguranje kredita
- Osiguranje garancija
- Osiguranje od različitih finansijskih gubitaka

2.1. ORGANIZACIJA

Organizacija Društva je utvrđena Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji poslova i radnih zadataka. Društvo je organizovano kao jedinstveni pravni subjekt. Obavljanje poslova iz djelatnosti Društva organizuje se:

- putem Centrale Društva koja se nalazi u sjedištu društva,
- putem Filijale u Sarajevu,
- putem prodajnih mjeseta,
- putem zastupnika i brokeru.

Centrala Društva je organizovana po sistemu Sektora i službi i to:

- Sektor prodaje (Front office):
 - Služba za razvoj prodaje,
 - Regionalni koordinatori
- Sektor podrške prodaji (Back office):
 - Služba za aktuarstvo, izvještavanje i podršku prodaji,
 - Služba za obradu i likvidaciju šteta,
 - Služba za pravne poslove,
 - Služba za računovodstvo.

Društvo obavlja poslove osiguran preko organizacionih jedinica – filijala i poslovnica, sa sjedištem u Banjoj Luci i u sljedećim gradovima RS: Trebinje, Rogatica, Bileća, Doboj, Kozarska Dubica, Zvornik, Bijeljina, Prijedor, Šamac, Sokolac, Novi Grad, Čelinac, Srbac, Gradiška, Nova Topola, Brčko, Istočno Novo Sarajevo, Kotor Varoš, Mrkonjić Grad, Pale i Foča, Nevesinje, Gacko, Gračanica.

Na tržištu FBiH, Društvo posluje preko Filijale Sarajevo sa poslovnicama u Zenici, Gračanici, Bihaću, Cazinu, Tuzli, Olovu, Kalesiji, Maglaju, Živinicama, Bosanski Petrovac, Sanski Most, Bosanskoj Krupi, Tešnju, Zavidovići, Visokom, Mostaru, Drvaru, Kiseljaku, Kaknju, Gradačcu, Vogošći, i Bužimu.

S ovakvom organizacijom, pridržavajući se načela korporativnog upravljanja, želi se postići jasna odgovornost i ovlaštenje po svakom pojedinom poslovnom procesu, brže obavljanje trenutnih procesa kao i smanjenje troškova samog procesa. „Osiguranje Aura“ a.d. nema posebnih segmenata u smislu MRS-14. Izvještavanje o svim bitnim elementima poslovanja se vrši u skladu sa zahtjevima Uprave i regulatornog organa.

2.2. POSLOVODSTVO I ORGANIZACIJA UPRAVLJANJA

U skladu sa Zakonom o privrednim Društvima te Statutom Društva organi Društva su:

1. Skupština Društva,
2. Upravni odbor Društva,
3. Direktor Društva,
4. Odbor za reviziju i interni revizor.

Članovi Upravnog Odbora:

1. Radenko Vujić predsjednik
2. Mihajilo Milan, član
3. Nikola Vojvodić, član

Članovi Odbora za reviziju su:

1. Vladimir Stanimirović, Predsjednik
2. Nenad Sladojević, član
3. Siniša Đukić, član

Direktor Društva je Radenko Vujić.

U posmatranoj godini održane su tri sjednice skupštine akcionara i to jedna redovna održana 28.06.2021.godine i dvije vanredne održane 11.01.2021.godine i 20.09.2021. na kojoj su donesene sljedeće Odluke: Odluku o raspodjeli neraspoređene dobiti, Odluku o imenovanju eksternog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2021.godinu, Odluku o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2020. godinu, Odluku o usvajanju godišnjih finansijskih izvještaja za 2020. godinu, Odluku o usvajanju konačne ocjene i mišljenja ovlaštenog aktuara na finansijski izvještaj i godišnji izvještaj o poslovanju, Odluku o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja 2020. godinu. ,

Odluku o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora između dvije redovne sjednice Skupštine akcionara, Odluku o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju između dvije redovne sjednice Skupštine akcionara, Odluku o imenovanju člana Odbora za reviziju, Odluku o usvajanju finansijskih izvještaja MKD „Auris“ a.d. Banja Luka, Odluku o usvajnju plana poslovanja za 2021. godinu, Odluku o usvajanju plana investicione politike za 2021. godine, Odluku o izboru eksternog revizora, Odluku o emisiji obveznica Javnom ponudom, Odluku o prihvatanju prospekta za ulaganje u obveznice iz prve emisije, Odluku o uvrštanju obveznica emitovanih prvom emisijom u sistem trgovanja na banjalučkoj berzi.

2.3. LJUDSKI POTENCIJALI

Ljudski potencijali su jedan od ključnih resursa poslovnog razvoja „Osiguranja Aura“ a.d. kojima se ostvaruju poslovni ciljevi. Zahtjevi okoline i tržišta svakodnevno se mijenjaju, a kako bi održalo korak, Društvo kontinuirano ulaže u razvoj ljudskih potencijala.

Na dan 31.12.2021. godine broj radnika „Osiguranja Aura“ a.d. iznosio je .

Р. бр.	Квалификација	Број запослених			
		прибава осигурања	обрада штета	остало	Укупно
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
1	НК	1	0	0	1
2	ПК	0	0	0	0
3	НС	0	0	0	0
4	КВ	0	0	0	0
5	CCC	127	2	17	146
6	ВКВ	0	0	0	0
7	ВШС	2	0	0	2
8	ВСС	33	9	25	67
9	МР	1	1	0	2
10	ДР	0	0	0	0
УКУПНО		164	12	42	218

Tabela 1. Struktura radnika po stručnoj spremi

2.4. OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Osnovni kapital Društva iznosi 5.250.000 KM. U narednoj tabeli data je struktura učešća u kapitalu:

Osnivač	Klasa	Broj akcija	Vrijednost	Ukupno	Procenat
Tunjić Zoran	A	32.500	100,00	3.250.000,00	61,90
Tunjić Zoran	B	19.990	100,00	1.999.000,00	38,08
Gecić Branislav	B	10	100,00	1.000,00	0,02
UKUPNO		52.500		5.250.000,00	100,00

Tabela 2. Struktura učešća u kapitalu

Svaka redovna akcija daje pravo na 1 (jedan glas). Sve akcije su uplaćene u cjelosti, izdane su u nematerijalizovanom obliku, slobodno su prenosive i vode se kod Centralnog registra HOV.

„Osiguranje Aura“ a.d. nema u vlasništvu vlastite akcije

3. TRŽIŠNA POZICIJA DRUŠTVA U 2021. GODINI


Ukupna premija svih društava za osiguranje iz Republike Srpske u 2020. godini, uključujući i premiju koju su ova društva obračunala na tržištu osiguranja FBiH, iznosila je 226.770.734 KM.

U narednoj tabeli prikazana je obračunata premija po društvima za osiguranje sa sjedištem u Republici Srpskoj za 2018., 2019. i 2020. godinu.

Tabela 3. Pregled ostvarene premije po Društvima¹

Р.Б.	НАЗИВ ДРУШТВА У РС	Обрачуната премија						Индекс 2020/19	
		2018.		2019.		2020.			
		Износ	%	Износ	%	Износ	%		
НЕЖИВОТНА ОСИГУРАЊА									
1.	Atos осигурање а.д.	21.750.916	10,1	15.362.956	6,7				
2.	Д.Д. Брчко гас осигурање	15.980.279	7,4	15.811.621	6,9	16.578.043	7,3	104,8	
3.	Grawe осигурање а.д.	16.463	0,0	20.014	0,0	9.959.302	4,4	49.761,5 ⁴	
4.	Дрина осигурање а.д.	23.758.289	11,1	23.448.281	10,2	23.045.841	10,2	98,3	
5.	Дунав осигурање а.д.	22.947.124	10,7	23.227.107	10,1	23.617.908	10,4	101,7	
6.	Еурос осигурање а.д.	8.882.163	4,1	10.583.654	4,6	11.135.097	4,9	105,2	
7.	Wiener осигурање а.д.	27.063.163	12,6	28.444.301	12,3	25.652.585	11,3	90,2	
8.	Крајина осигурање а.д.	2.653.756	1,2	4.463.153	1,9	4.401.240	1,9	98,6	
9.	Микрофин осигурање а.д.	10.605.891	4,9	11.289.298	4,9	11.645.609	5,1	103,2	
10.	Нешковић осигурање а.д.	16.354.978	7,6	16.937.270	7,3	16.235.462	7,2	95,9	
11.	Осигурање Аура а.д.	18.427.466	8,6	23.481.473	10,2	24.230.036	10,7	103,2	
12.	Осигурање Гарант д.д.	9.339.660	4,3	10.619.160	4,6	11.225.944	5,0	105,7	
13.	Премиум осигурање а.д.	842.688	0,4	7.345.465	3,2	8.768.640	3,9	119,4	
14.	САС-СуперП осигурање а.д.	3.764.886	1,8	3.860.700	1,7	3.487.593	1,5	90,3	
15.	Триглав осигурање а.д.	10.836.760	5,0	11.185.084	4,8	11.153.030	4,9	99,7	
УКУПНО НЕЖИВОТНА ОСИГУРАЊА		193.224.482	89,9	206.079.537	89,3	201.136.330	88,7	97,6	
ЖИВОТНА ОСИГУРАЊА									
Р.Б.	НАЗИВ ДРУШТВА У РС	Обрачуната премија						Индекс 2020/19	
		2018.		2019.		2020.			
		Износ	%	Износ	%	Износ	%		
ЖИВОТНА ОСИГУРАЊА									
1.	Grawe осигурање а.д.	17.476.605	8,1	21.133.698	9,2	23.021.827	10,1	108,9	
2.	Дунав осигурање а.д.	711.606	0,3	661.638	0,3	- ⁵	-	-	
3.	Wiener осигурање а.д.	3.576.695	1,7	2.884.412	1,2	2.612.577	1,2	90,6 ⁶	
УКУПНО ЖИВОТНА ОСИГУРАЊА		21.764.906	10,1	24.679.749	10,7	25.634.404	11,3	103,9	
УКУПНА ПРЕМИЈА		214.989.388	100,0	230.759.286	100,0	226.770.734	100,0	98,3	

¹ <http://www.azobih.gov.ba>



Slika 1. Premija po društvima za osiguranje

4. ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА

Opis	Iznos
Poslovni prihodi	28.467.325
Bruto premija	27.606.984
Poslovni rashodi	27.257.073
Likvidirane štete	7.436.667
Bruto dobit	495.886
Neto dobit	373.753
Ukupna imovina	22.543.894
Kapital	8.180.076
Tehničke rezerve	18.997.131
ROA (Neto dobit / aktiva)	0,02
ROE (Neto dobit / kapital)	0,04
Bruto profitna stopa (bruto dobit /Uk.prihod)	0,02
Broj zaposlenih	205
Ukupan prihod po zaposlenom	142.566
Ukupna aktiva po zaposlenom	109.970
Обрачуната премија по зaposlenom	134.668
Bruto dobit po zaposlenom	2.419

Tabela 4. Pokazatelj poslovanja

Društvo je obezbjedilo da kapital ne bude manji od minimalnog iznosa garantnog fonda koji je zakonom propisan, a u slučaju Društva to je iznos od 5.000.000 KM.


5. ANALIZA PREMIJE I ŠTETA

5.1. OSTVARENA PREMIJA

Ostvarena premija u 2021. godini iznosi 27.606.984 KM što predstavlja povećanje za 3.376.948 KM ili 13,93 % u odnosu na prethodnu godinu

Vrsta osiguranja	2020			2021		
	Broj polisa	Ostvarena premija	Učešće u %	Broj polisa	Ostvarena premija	Učešće u %
Osiguranje nezgode	63.451	775.260	3,20%	69.638	1.089.747	3,95%
Zdravstveno osiguranje	2.170	84.594	0,35%	4.219	139.072	0,50%
Osiguranje vozila koja se kreću po kopnu osim šinskih vozila	1.068	847.947	3,50%	1.119	835.967	3,03%
Osiguranje imovine od požara i prirodnih sila	587	215.674	0,89%	677	482.487	1,75%
Osiguranje ostalih šteta na imovini	103	96.616	0,40%	99	524.715	1,90%
Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila	74.457	21.926.024	90,49%	79.768	24.055.843	87,14%
Osiguranje od građanske odgovornosti za vazduhoplove	1	2.904	0,01%	3	79.722	0,29%
Osiguranje od opšte građanske odgovornosti	185	281.017	1,16%	73	390.405	1,41%
Osiguranje od različitih finansijskih gubitaka				357	9.026	0,03%
Ukupno:	142.022	24.230.036	100,00%	155.953	27.606.984	100,00%

Tabela 5. Pregled zaključenih osiguranja i ostvarene premije po vrstama osiguranja 2020/2021




Slika 2. Kretanje bruto premije u periodu od 2008-2021 godine

5.2. LIKVIDIRANE ŠTETE

U 2021. godini likvidirano je 7.436.667 KM šteta što predstavlja povećanje od 1.050.675 KM ili 16,45 %.

Vrsta osiguranja	Likvidirane štete		2020/2021
	2020.	2021.	
Nezgoda	317.975,67	619.883,97	+94,95%
Zdravstveno	11.259,51	27.781,68	146,74%
Kasko	626.502,69	671.071,84	+7,11%
Osiguranje robe u prevozu	11.021,20	4.292,95	-61,05%
Požar	41.056,10	21.560,98	-47,48%
AO	5.373.581,29	6.019.314,86	+12,02%
Opšta građanska odgovornost	4.596,19	72.760,96	+1.483,07
UKUPNO	6.385.922,65	7.436.667,24	+16,45%

Tabela 6. Pregled likvidiranih šteta



Slika 3. Kretanje iznosa likvidiranih šteta u periodu od 2008. do 2021. godine

Vrsta osiguranja	Likvidirane štete	Tehnička premija	Udio
Nezgoda	619.883,97	762.822,70	81,26%
Zdravstveno	27.781,68	104.304,00	26,64%
Kasko	671.071,84	614.436,10	109,22%
Osiguranje robe u prevozu	4.292,95	0,00	0%
Požar	21.560,98	340.442,64	6,33%
Ostale štete	0,00	370.239,09	0%
AO	6.019.314,86	16.839.253,72	35,75%
Osiguranje od građanske odgovornosti za vazduhoplove	0,00	59.791,68	0%
Opšta građanska odgovornost	72.760,96	273.283,63	26,62%
Osiguranje od finansijskih gubitaka	0,00	6.769,29	0%
UKUPNO	7.436.667,24	19.371.342,85	38,39%

Tabela 7. Udio likvidiranih šteta u tehničkoj premiji

U toku posmatrane 2021. godine prijavljeno je 4.113 odštetnih zahtjeva. U toku godine reaktivirano je 182 odštetnih zahtjeva. Na dan 1.1.2021. god. preneseno su 215 odštetna zahtjeva. U posmatranom periodu u obradi su bila 3.650 odštetna zahtjeva od čega je riješeno 2.994 čime je Društvo ostvarilo efikasnost u rješavanju šteta na nivou od 100%.

Tabela 8. Pregled efikasnosti u rješavanju odštetnih zahtjeva

ŠIFRA VRESTE OSIGURANJA	BROJ ODŠTETNIH ZAHTJEVA				RIJEŠENE ŠTETE U REDOVNOM POSTUPKU		Riješene štete u sudskom postupku		UKUPNO RIJEŠENIH ŠTETA (kolone 10 i 11)						Rezervisane štete na kraju posmatranog perioda	
	Prenijetih iz prethodne godine	Reaktiviranih u toku tekuće godine	Prvi put prijavljeni u toku tekuće godine	Ukupno	Broj	Iznos	Broj	Iznos	UKUPNO RIJEŠENE ŠTETE	ISPLAĆENO	NEISPLAĆENO	Odbijeno				
	1	2	3	4	5=2+3+4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01	2	35	912	4949	754	616.912,42	3	2.971,55	757	619.883,97	757	619.883,97	-	-	189	3
02	1	1	37	39	29	27.781,68	0	0,00	29	27.781,68	29	27.781,68	-	-	9	1
03	9	10	337	356	309	614.964,99	5	56.106,85	313	671.071,84	313	671.071,84	-	-	37	6
07	1	1	2	4	1	4.292,95	0	0,00	1	4.292,95	1	4.292,95	-	-	3	0
08	0	1	51	52	38	21.560,98	0	0,00	38	21.560,98	38	21.560,98	-	-	12	0
09	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	-	-		2
10	157	133	2.7290	3.019	2.20	5.078.181,61	74	941.133,25	2.494	6.019.314,86	2.494	6.019.314,86	-	-	322	203
13	1	1	45	7	18	72.760,96	0	0,00	18	72.760,96	18	72.760,96	-	-	29	0
Ukupno	171	182	4.113	4.466	3.568	6.436.455,59	82	1.000.211,65	3.650	7.436.667,27	3.650	7.436.667,27	-	-	601	215

6. ULAGANJE SREDSTAVA

6.1. ULAGANJE SREDSTAVA TEHNIČKE REZERVE

Investiranje je veoma kompleksan proces koji obuhvata veliki broj aktivnosti i veliki broj učesnika. Značaj i složenost procesa investiranja nužno nameće potrebu da se istim upravlja na način da se obezbjedi njegova najbolja realizacija. Cilj upravljanja ovim procesom je da se vrijednost investicionih projekata maksimira, a pri tom primjenjujući osnovne principe ulaganja i investiciona načela. Najvažnija i najveća sredstva za investiranje u Društvu proističu iz utvrđenih tehničkih rezervi, te u sklopu politike investiranja tih sredstava osnovni cilj jeste obezbjediti adekvatnost ulaganja, u smislu da se obezbjedi sigurnost plasmana, likvidnost, a da istovremeno izabrane vrste ulaganja donesu i zadovoljavajući prinos. Pri tome mora se imati i na umu da su dozvoljeni oblici ulaganja sredstava tehničkih rezervi, kako u kvantitativnom, tako i u kvalitativnom smislu, decidno regulisani Pravilnikom o ulaganju sredstava društava za osiguranje (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 61/15).

„Osiguranje Aura“ a.d. je u 2021. godini, u skladu sa Zakonskim odredbama, održavalo već uložena sredstva i ulagalo nova slobodna sredstva u raspoložive finansijske instrumente, poštujući prije svega načela sigurnosti ulaganja, tržišnosti, isplativosti, likvidnosti te odgovarajuće raznovrsnosti i disperzije ulaganja.


R.br	Vrsta (oblik) ulaganja	Dozvoljeni %	Ukupno uloženi iznos KM	Ostvareni %
1	Hartije od vrijednosti čiji je emitent Republika Srpska	Bez ograničenja	3.473.898,10	18,29
2	Nekretnine i druga prava na nekretninama (pravo svojine, pravo građenja, pravo korištenja i slično)	Do 40%, a u jednu nekretninu odnosno u više nekretnina koje su međusobno povezane tako da čine jednu cjelinu do 20%	6.261.450,48	32,96
3	Oročeni depoziti banaka u RS, odnosno BiH	Do 50%, a u jednu banku do 20%	4.200.000,00	22,11
4	Sredstva na računima društva za osiguranje	Do 10%, a u jednu banku do 5%	445.525,92	2,35

5	Akcije kojima se ne trguje na organizovanom tržištu	Do 10%, a po jednom emitentu do 5%	1.671.867,24	8,80
6	Sredstva u Fondu za naknadu šteta Biroa Zelene Karte	Do visine rezervi za štete po zelenoj karti	102.868,00	0,54
7	Obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti kojima se trguje na slobodnom berzanskom tržištu u RS, odnosno BiH	Do 10%, a po jednom emitentu do 5%	32.236,71	0,17
8	Obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti kojima se trguje na službenom berzanskom tržištu u RS, odnosno BiH	Do 20%, a po jednom emitentu do 5%	967.173,63	5,09
9	Prenosna premija koja pada na teret reosiguravača, saosiguravača i retrocesionara	Do 10% sredstava za pokriće tehničkih rezervi	592.110,73	3,12
10	Zajmovi osigurani založnim pravom na nekretninu (hipoteka)	Do 20%, a po jednom korisniku 10%	1.250.000,00	6,58%
UKUPNO ULOŽENA SEDSTVA			18.997.130,81	100,00%

Tabela 9. Tehničke rezerve na dan 31.12.2021. godine

Uvidom u skraćeni obrazac US-1 i odgovarajuće priloge sa stanjem na dan 31.12.2021. godine može se uočiti da su sredstva za obezbjeđenje tehničkih rezervi angažovana u namjene propisane članom 5. Pravilnika o visini i načinu ulaganja sredstava za pokriće tehničkih rezervi i minimalnog garantnog fonda Društva za osiguranje.

Društvo drži najveći dio sredstava za pokriće tehničkih rezervi u visoko likvidnim oblicima imovine, a to su hartije od vrijednosti čiji je emitent Republika Srpska, oročenom depozitu i sredstvima na računu.



Slika 4. Pregled ulaganja sredstava tehničkih rezervi na dan 31.12.2021.godine

6.2. ULAGANJE SREDSTAVA GARANTNOG FONDA

R.BR	POZICIJA	IZNOS U KM
1.	Minimalni garantni fond	5.000.000
2.	50% minimalnog garantnog fonda	2.500.000

Tabela 10. Minimalni garantni fond na dan 31.12.2021. godine

Prema članu 11. Pravilnika Društvo za osiguranje je obavezno da, za vrijeme trajanja dozvole za rad, iznos u visini od najmanje 50% minimalnog garantnog fonda, propisanog odredbama članova 49. i 53. Zakona drži u namjenski oročenom depozitu ili hartijama od

vrijednosti iz člana 5. stav 1. tačka 1. Pravilnika koji služe isključivo u svrhu zaštite osiguranika i očuvanja solventnosti društva za osiguranje i u drugu svrhu ne mogu da se koriste.

Ulaganja sredstava za pokriće 50% minimalnog garantnog fonda za poslove, za koje je Društvo dobilo dozvolu za rad, je usklađeno sa članom 11. Pravilnika.

Društvo je sa stanjem na dan 31.12.2021. godine sva ulaganja izvršilo u BiH.

7. IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Odgovorno korporativno upravljanje se u „Osiguranju Aura“ a.d. smatra preduslovom stvaranja trajnih vrijednosti kako akcionaru tako i osiguranicima i ostalima kojima je u interesu sigurno i stabilno poslovanje.

Upravni odbor Društva je nakon uvrštavanja akcija na slobodno berzansko tržište, u skladu sa članom 309. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 127/08) prihvatio standarde korporativnog upravljanja koje donosi Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske. Izvještaji o poslovanju Društva su u potpunosti usklađeni sa standardima korporativnog upravljanja koje Društvo dobrovoljno primjenjuje i sa članom 309. Zakona o privrednim društvima.

U „Osiguranju Aura“ a.d. korporativna načela se praktikuju na sledeći način: Akcionar ostvaruje pravo glasa na redovnoj Skupštini akcionara. Redovnu Skupštinu saziva Uprava najmanje jednom godišnje. Redovna skupština odlučuje o finansijskim izvještajima, rasporedu dobiti i davanju razrješenja članovima Uprave i Odbora za reviziju. Redovna Skupština odlučuje i o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala, investicijama, izboru članova Odbora za reviziju, te imenovanju nezavisnog revizora i ovlašćenog aktuara. Upravni Odbor se sastoji od tri člana od kojih je jedan predsjednik. Pri obavljanju svojih dužnosti članovi Uprave ne smiju donositi odluke ili izvršavati radnje koje su suprotne sa interesima Društva.

Upravni Odbor

Nadležnosti Upravnog odbora Društva:

- saziva sjednice Skupštine Društva,
- priprema prijedloge akata i odluka koje donosi Skupština Društva,
- utvrđuje uslove osiguranja i donosi tarife premija, tabele maksimalnog samopridržaja i druge opšte akte i akte poslovne politike, osim akata iz isključive nadležnosti Skupštine Društva,
- izvršava odluke Skupštine Društva,
- razmatra i usvaja izvještaje o poslovanju Društva u toku godine,

- razmatra i usvaja periodični račun i utvrđuje prijedlog godišnjeg računa Društva koji sadrži i prijedlog raspoređivanja dobiti, odnosno pokrića gubitka u skladu sa zakonskim rodoslijedom i prioritetima,
- preduzima odgovarajuće mjere za obezbjeđenje kontinuirane solventnosti i likvidnosti Društva i stara se o provođenju zakonskih pravila upravljanja rizikom,
- usvaja izvještaj o popisu sredstava i izvora sredstava Društva i donosi odluke o otpisu osnovnih i drugih sredstava Društva i otpisu sumnjivih i spornih potraživanja,
- odlučuje o izdavanju kratkoročnih hartija od vrijednosti Društva, odnosno kupovini kratkoročnih hartija od vrijednosti, donosi odluku o investicionom ulaganju i o prometu nepokretnosti,
- odlučuje o sanaciji i prinudnom poravnanju nad dužnicima Društva,
- donosi investicione odluke, sem odluka koje su u nadležnosti Skupštine Društva,
- odlučuje o osnivanju ograna Društva (filijala, prodajnih mesta),
- utvrđuje prijedlog odluke o imenovanju direktora i po pribavljenoj saglasnosti Agencije za osiguranje Republike Srpske imenuje direktore Društva,
- u ime Društva zaključuje ugovor o radu (ugovor o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima) između Društva i direktora Društva,
- daje smjernice direktoru za realizaciju poslovne politike Društva,
- donosi odluke o prenosu ovlašćenja na direktora da u hitnim slučajevima, između dvije sjednice Upravnog odbora, odlučuje o izmjenama i dopunama uslova i tarifa, uz obavezu da odluke dostavi na verifikaciju Upravnom odboru,
- verificuje odluke i pravne radnje predsjednika Upravnog odbora koje je donio odnosno preduzeo u svojstvu zastupnika Društva, u roku od 15 dana od dana njihovog donošenja odnosno preduzimanja,
- odlučuje o raspolaganju akcijama i udjelima koje Društvo ima u drugim pravnim licima,
- podnosi izvještaj o svom radu Skupštini Društva,
- donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora Društva,
- donosi akte vezane za odgovarajući sistem interne kontrole,
- razmatra izvještaje i donosi odluke po nalazima Agencije za osiguranje i drugih inspekcijskih organa,
- imenuje internog revizora društva na prijedlog direktora,
- usvaja program interne revizije,
- obavlja i druge poslove, osim poslova iz nadležnosti Skupštine Društva, u skladu sa ovlašćenjima utvrđenim zakonom, Statutom, drugim aktima Društva i posebnim odlukama Skupštine Društva.

Upravni odbor Društva obavezan je da prije donošenja akata poslovne politike razmotri mišljenje ovlašćenog aktuara i revizora.

Radi izvršavanja određenih zadataka iz svoje nadležnosti, Upravni odbor može posebnom odlukom obrazovati odbore i komisije kao stalna ili povremena radna tijela i utvrditi njihov sastav i djelokrug.

Odbor za reviziju

Nadležnost Odbora za reviziju:

- donosi plan rada interne revizije,
- razmatra izvještaje interne revizije i daje preporuke po izvještajima o reviziji,
- izvještava Upravni odbor o realizaciji preporuka po izvještajima o reviziji,
- izvještava Skupštinu akcionara društva o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju društva i njegovih povezanih društava,
- izjašnjava se o prijedlogu odluke o raspodjeli dobiti koju usvaja Skupština,
- izvještava o usklađenosti poslovanja Društva sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima i
- predlaže skupštini izbor nezavisnog revizora, ako društvo ima obavezu revizije finansijskih izvještaja.

U „Osiguranju Aura“ a.d. poseban akcenat je stavljen na odnose i komunikaciju sa klijentima. Primjenjuje se kodeks ponašanja „Osiguranja Aura“ a.d. i Kodeks poslovne etike osiguravajućih društava u RS.

8. UPRAVLJANJE RIZICIMA

Društvo je prepoznalo važnost postojanja efikasnog i efektivnog sistema upravljanja rizicima. Osnovni cilj prilikom upravljanja finansijskim, operativnim, rizikom osiguranja i drugim rizicima je održavanje nivoa kapitala adekvatnog vrsti poslova kojima se Društvo bavi.

Društvo aktivno upravlja imovinom vodeći računa o kvalitetu, diverzifikaciji, usklađenosti imovine i obaveza, likvidnosti i prinosu od ulaganja. Uz permanentno nadziranje procesa upravljanja aktivom i pasivom dužna pažnja se poklanja usklađenosti sa pravilima koja su postavljena Zakonom o društvima za osiguranje.

8.1. RIZIK OSIGURANJA

Društvo upravlja rizikom osiguranja kroz procedure odobravanja transakcija, cijene usluga i reosiguranjem. Strategija pribave teži diverzifikaciji koja će osigurati uravnotežen portfelj. Društvo reosigurava dio rizika pribave kako bi se kontrolisala izloženost gubicima i kako bi se zaštitio kapital. Adekvatnost obaveza procjenjuje se uvezši u obzir odgovarajuću imovinu. Rizik osiguranja u Društvu prati aktuar. Izvještaj o adekvatnosti rezervi, premije osiguranja kao i samopridržaja daje imenovani ovlašćeni aktuar.

Rizici koje pribavlja Društvo su locirani u BiH. Kod rizika osiguranja Društva, vodilo se računa da se što kvalitetnije odredi nivo samopridržaja kao i tehničkih rezervi Društva. To se postiglo provjerenim aktuarskim metodama da bi se preciznije odredio njihov nivo, te na taj način na najniži nivo sveo rizik osiguranja kojem su izložena društva za osiguranje. Radi postizanja što veće konkurentnosti na tržištu osiguranja Društvo nastoji da isplatu šteta izvrši u što kraćem vremenskom roku, te da na posljednji dan godine nelikvidirane štete budu svedene na nulu. To bi značajno povećalo preciznost obračuna rezervacija za štete, kao i samog nivoa tehničkih rezervi. Uprava Društva vjeruje da Društvo nema značajnih koncentracija izloženosti prema bilo kojoj vrsti osiguranja.

Margina solventnosti

U skladu sa članom 3. Pravilnika o elementima i kontroli margine solventnosti društava za osiguranje u Republici Srpskoj Sl. glasnik RS broj 103/12) izračunavanje margine solventnosti za neposredna neživotna osiguranja vrši se primjenom indeksa šteta ili premijskog indeksa i jednaka je višem rezultatu od prethodno pomenuta dva obračuna.

	O P I S	Neži. osiguranja osim zdrav. osig. iz čl. 6. Pravilnika
I	MARGINA SOLVENTNOSTI PO PREMIJI	
1	Premijska osnova	27.842.048,05
1.1	Iznos premijske osnove do 100 miliona KM ----- x0,18	5.011.568,65
1.2	Iznos premijske osnove preko 100 miliona KM ----- x 0,16	0,00
2	Zbir (1.1)+(1.2)	5.011.568,65
3	Koeficijent koji se dobije kao količnik mjerodavnih šteta, neto od reosiguranja i mjerodavnih šteta za posljednjih 36 mjeseci /ne može biti manji od 0,50/	0,96
4	Margina solventnosti po premiji /(2)x(3)/	4.811.105,90
5	Margina solventnosti po premiji za zdravstvena osiguranja /1/3 od (4)/	
II	MARGINA SOLVENTNOSTI PO ŠTETAMA	
6	Prosječan iznos mjerodavnih šteta za posljednjih 36 mjeseci, odnosno posljednja 84 mjeseca u slučaju društava koja isključivo ili u većem dijelu ugovora pokrivaju rizik kredita, nepogode, grada ili mraza.	7.264.134,81
6.1	Prosječan iznos mjerodavnih šteta do 70 miliona KM ---- x 0,26	1.888.675,05
6.2	Prosječan iznos mjerodavnih šteta preko 70 miliona KM ----x 0,23	0,00
7	Zbir (6.1)+(6.2)	1.888.675,05
8	Koeficijent koji se dobije kao količnik mjerodavnih šteta, neto od reosiguranja i mjerodavnih šteta za posljednjih 36 mjeseci /ne može biti manji od 0,50/	0,97
9	Margina solventnosti po štetama /(7)x(8)/	1.832.014,80
10	Margina solventnosti po štetama za zdravstvena osiguranja /1/3 od (9)/	
III	MARGINA SOLVENTNOSTI ZA POSLOVE U VRSTAMA NEŽIVOTNIH OSIGURANJA	
11	Margina solventnosti /(4) ili (9) u zavisnosti šta je veće/	4.811.105,09
12	Margina solventnosti za zdravstvena osiguranja /(5) ili (10) u zavisnosti šta je veće/	
IV	Margina solventnosti po premiji ili štetama /(11)+(12)/	4.811.105,09
13	Margina solventnosti na posljednji dan prethodnog obračunskog perioda	4.807.074,16
14	Koeficijent koji se dobije kao količnik rezervi za štete u samopridržaju na posljednji dan tekućeg obračunskog perioda i rezervi za štete u samopridržaju na posljednji dan prethodnog obračunskog perioda /ne smije biti veći od 1/	1,00
V	MARGINA SOLVENTNOSTI /(IV) ili (13)x(14)/	4.811.105,90

Tabela 11. Obračun margine solventnosti po premiji (veća od obračuna po štetama) za neposredna osiguranja

Margina solventnosti Društva iznosi 4.811.105,90 KM i veća je od minimalnog garantnog fonda što je u skladu sa Pravilnikom o elementima i kontroli margine solventnosti društava za osiguranje u Republici Srpskoj.

Garantni fond, kapital društva i adekvatnost kapitala

Društvo za osiguranje dužno je osigurati stalno raspolaganje odgovarajućim kapitalom u skladu sa obimom i vrstom poslova osiguranja koje obavlja, kao i rizike kojima je izloženo kod obavljanja ovih poslova.

Prema Pravilniku visinu kapitala i garantnog fonda društvo za osiguranje izračunava tromjesečno sa stanjem na poslednji dan tekućeg obračunskog perioda. Društvo treba da obezbjedi da kapital ne bude manji od minimalnog iznosa garantnog fonda za osiguranje koji u slučaju Društva na dan 31.12.2021. godine iznosi 5.000.000,00 KM.

Na dan 31.12.2021. godine kapital Društva za osiguranje iznosi 7.693.011,84 KM i veći je od minimalnog garantnog fonda (5.000.000 KM) za 2.693.011,84 KM.

U skladu sa odredbama članova 3., 4. i 5. Pravilnika o elementima i kontroli margine solventnosti garantni fond Društva čini zbir osnovnog i dodatnog kapitala (član 3. i 4.), a kapital je jednak zbiru osnovnog i dodatnog kapitala (garantni fond) umanjenom za odbitne stavke (član 5.).

	O P I S	Iznos u KM
I	BAZIČNI KAPITAL (1+2-3+4+5+6+7-8-9-10)	7.693.011,84
1	Uplaćeni akcionarski kapital, osim kumulativnih povlašćenih akcija	5.250.000,00
2	Emisiona premija	
3	Emisioni gubitak	
4	Statutarne reserve	
5	Zakonske reserve	501.729,83
6	Prenesena neto dobit iz ranijih godina nakon odbitka dividende	2.054.593,18
7	Neto dobit tekuće godine	
8	Otkupljene vlastite akcije, osim kumulativnih povlašćenih akcija	
9	Nematerijalna ulaganja	113.311,17
10	Preneseni gubitak iz ranijih i tekuće godine	
II	DODATNI KAPITAL (11+12+13-14)	0
11	Uplaćeni akcionarski kapital po osnovu kumulativnih povlašćenih akcija	
12	Emisiona premija/emisioni gubitak po osnovu kumulativnih povlašćenih akcija	
13	Podređeni dužnički instrumenti	0
13.1	Podređeni dužnički instrumenti sa rokom dospijeća	

13.2	Podređeni dužnički instrumenti bez roka dospijeća	
14	Otkupljene vlastite kumulativne povlašćene akcije	
III	ODBITNE STAVKE (15+16+17)	2.666.060,96
15	Kvalifikovani udio u drugim finansijskim institucijama	
16	Podređeni dužnički instrumenti i druga ulaganja u druge finansijske institucije	
17	Nelikvidna sredstva	2.666.060,96
IV	RASPOLOŽIVI KAPITAL (I)+(II)-(III)	5.026.950,88
	ZAHTEVI ADEKVATNOSTI KAPITALA	
18	Margina solventnosti	4.811.105,11
19	Garantni fond prema margini solventnosti / 1/3 od (18)	1.603.701,70
20	Garantni fond prema članu 53.	5.000.000,00
21	GARANTNI FOND / (19) ili (20), u zavisnosti šta je veće /	5.000.000,00
V	VIŠE / MANJE RASPOLOŽIVOG KAPITALA / iznos pod IV se poredi sa (18) ili (20), u zavisnosti šta je veće /	26.950,88
VI	VIŠE / MANJE BAZIČNOG KAPITALA / iznos pod I se poredi sa (21) /	2.693.011,84
VII	DODATNI KAPITAL PREMA BAZIČNOM KAPITALU (u %) racio II/I	
VIII	PODREĐENI DUŽNIČKI INSTRUMENTI SA ROKOM DOSPIJEĆA PREMA BAZIČNOM KAPITALU ILI MINIMALNOM GARANTNOM FONDU (U %) racio 13.1/I ili 20, u zavisnosti šta je manje	

Tabela 12. Adekvatnost kapitala

8.2. TRŽIŠNI RIZIK

Tržišni rizik uključuje tri vrste rizika:

- **Valutni rizik** – rizik da će se fer vrijednosti ili budući novčani tokovi finansijskih instrumenata mijenjati zbog promjene kursa
- **Rizik promjene kamatnih stopa** – rizik da će se fer vrijednost ili budući novčani tokovi finansijskih instrumenata mijenjati zbog promjene u tržišnim kamatnim stopama
- **Cjenovni rizik** – rizik da će se fer vrijednost ili budući novčani tokovi finansijskih instrumenata mijenjati zbog promjene cijena na tržištu

8.3. VALUTNI RIZIK

Kako finansijski sistem u Republici Srpskoj funkcioniše po pravilima Monetarnog odbora, te je konvertibilna marka fiksno vezana za kurs Evra, te ne postoji uticaj valutnog rizika na poslovanje Društva.

8.4. KAMATNI RIZIK

Društvo nema obaveza po uzetim kreditima i promjene kamatnih stopa ne utiču na nivo tehničkih rezervi. Sva kamatna ulaganja Društva na dan izvještavanja nose fiksnu kamatnu stopu tako da ne bi bilo nikakvog efekta na dobit ili gubitak u slučaju promjene kamatnih stopa.

8.5. CJENOVNI RIZIK

Glavni izraz izloženosti cjenovnom riziku su ulaganja u hartije od vrijednosti. Na dan 31.12.2021. godine vrijednost portfolija hartija od vrijednosti kojim Društvo raspolaže je 5.973.898,46 KM i ta sredstava služe za pokriće tehničke rezervi i garantnog fonda Portfelj Društva je ograničen parametrima koje donosi Uprava Društva i regulatorni organ. Cilj Društva je ulaganje u diverzifikovan portfelj visoko kvalitetnih, likvidnih HOV što se postiglo ulaganjem sredstava u hartije od vrijednosti izdate od strane RS a koji je diverzifikovan na 16 različitih hartija od vrijednosti i koji je ograničen Pravilnikom o visini i načinu ulaganja sredstava tehničke rezerve Agencije za osiguranje Republike Srpske.

8.6. RIZIK PROMJENE KURSA

Društvo je izloženo riziku promjene kursa kroz transakcije u stranim valutama. Te transakcije su uglavnom vezane za likvidirane ino štete. Obim i značaj tih transakcija i eventualni rizik u vezi sa njima praktički ne mogu uticati na dobitak ili gubitak Društva.

8.7. KREDITNI RIZIK

U toku svog redovnog poslovanja Društvo je izloženo kreditnom riziku. Kreditni rizik se odnosi na rizik da druga strana neće ispuniti svoje ugovorene obaveze što će rezultirati finansijskim gubitkom.

Izloženost Društva i kreditni rejting klijenta stalno se nadgledaju a ukupna vrijednost zaključenih transakcija je razdjeljena između odabralih klijenata.

Društvo permanentno prati finansijsko stanje i poslovanje svojih značajnih komitenata odnosno izloženosti riziku deponovanja i ulaganja sredstava, te je takav rizik sveden na minimum.

8.8. RIZIK LIKVIDNOSTI

Rizik likvidnosti nastaje kao rezultat finansijskih aktivnosti Društva i upravljanja pozicijama.

U izvještajnom periodu Društvo je vodilo računa o likvidnosti i na taj način štitilo od prekomjerne izloženosti riziku ročne strukture i strukturne neusklađenosti imovine sa obavezama.

Rukovodstvo Društva svakodnevno razmatra izvještaj i stanje deponovanih sredstava. Empirijski se utvrđuju kritični dani za likvidnost Društva, odnosno datumi značajnog odliva sredstava. Na osnovu identifikacije raspoloživih sredstava i dnevno utvrđenih potreba, donosi se odluka o korištenju sredstava.

8.9. STRATEŠKI RIZIK

Strateški rizik je rizik poslovnog okruženja. On je rezultat strateških poslovnih odluka, i predstavlja rizik gubitka zbog neprilagođenosti poslovnih odluka promjenama u okruženju. Društvo preuzima strateški rizik kada ulazi u različite poslovne aktivnosti ili kada mijenja način na koji trenutno obavlja neku od važnih aktivnosti.

U narednom periodu planirano je uključivanje osiguranja imovine u ponudu Društva. Iako se ta poslovna odluka može smatrati nosiocem strateškog rizika, Društvo smatra da će takav rizik biti identifikovan, kontrolisan i kvantifikovan, te da takva odluka neće predstavljati prijetnju daljem rastu Društva, već će samo poboljšati njegov položaj u postojećem poslovnom okruženju.

8.10. RIZIK UGLEDA

Rizik ugleda može nastati zbog negativnog uticaja na ugled Društva kao posljedica negativne javne percepcije, npr. od strane klijenata, poslovnih partnera, akcionara ili nadzornih organa. U postojećem poslovnom okruženju, osiguravajućem Društvu je teško balansirati između velike konkurenkcije, nelojalnog karaktera sa jedne strane i strogih pravila koja propisuju regulatorni organi. Radi smanjenja uticaja ove vrste rizika, Društvo je striktno poštovalo rokove i načine izvještavanja, propisanu metodologiju obračuna veličina, te postupala po Rješenjima Agencije. Isplate šteta su svedene na najkraći mogući rok, te se time postigla izuzetna konkurentnost Društva.

8.11. UPRAVLJANJE KAPITALOM

Politika upravljanja kapitalom Društva je:

- Stroga primjena zakonskih propisa u vezi obračuna kapitala i garantnog fonda u svrhe primjene pravila o upravljanju rizicima.
- Takođe, kapital Društva ne može biti manji od margine solventnosti izračunate po Pravilniku, 1/3 margine solventnosti (garantnog fonda) i minimalnog iznosa garantnog fonda propisanog Zakonom.

Na dan 31.12.2021. godine Društvo raspolaže sa osnivačkim kapitalom od 5.250.000 KM (ispunjene zakonske odredbe), raspoloživim kapitalom u iznosu od 5.026.950,88 (veći od minimalnog garantnog fonda za 26.950,88), i marginom solventnosti u iznosu od 4.811.105,90 KM.

9. OPIS SVIH VAŽNIH DOGAĐAJA NAKON PROTEKA POSLOVNE GODINE

„Osiguranje Aura“ a.d. u prvim mjesecima 2021. godine nastavlja sa uspješnim poslovanjem uvećavajući udio u ukupnoj premiji na tržištu Republike Srpske.

1. Značajni događaji nakon 2020. godine

Društvo nije utvrdilo naknadne događaje u periodu od datuma završetka razdoblja za izvještavanje uslijed kojih bi bilo potrebno prilagoditi finansijske izvještaje ili bi mogli neposredno uticati na finansijski položaj u narednom periodu.

2. Šta je pred nama

Proširenje poslovanja na teritoriji Federacije BiH je definisano kao prioritet i za 2020. godinu. Otvaranjem prodajnih mjesta na širem području FBiH, kao i na drugim poslovno atraktivnim lokacijama širom RS, Društvo planira da poveća portfelj.

3. Aktivnosti na području istraživanja i razvoja

Društvo nema aktivnosti na području istraživanja u smislu MRS 38.

4. Informacije o otkupu vlastitih akcija

Do kraja 2020. godine Društvo nije sticalo vlastite akcije. Akcije Društva su uvrštene na organizovano tržište vrijednosnih hartija.

5. Informacija o postojanju poslovnih jedinica

Društvo obavlja poslove osiguranja preko organizacionih jedinica – filijala i poslovnica, sa sjedištem u Banjoj Luci i u sljedećim gradovima RS: Trebinje, Rogatica, Bileća, Doboj, Kozarska Dubica, Zvornik, Bijeljina, Prijedor, Šamac, Sokolac, Novi Grad, Čelinac, Srbac, Gradiška, Nova Topola, Brčko, Istočno Novo Sarajevo, Kotor Varoš, Mrkonjić Grad, Pale i Foča. Na tržištu FBiH, Društvo posluje preko Filijale Sarajevo sa poslovincama u Zenici, Gračanici, Bihaću, Cazinu, Tuzli, Olovu, Žepču, Kalesiji, Hadžiću, Srebreniku, Maglaju, Živinicama, Bosanskom Petrovcu, Sanskom Mostu, Bosanskoj Krupi, Tešnju, Zavidovićima, Visokom, Mostaru, Kaknju i Gradačcu.

„Osiguranje Aura“ a.d. nema posebnih segmenata u smislu MRS 14.

6. Rezultati poslovanja

Razvoj portfelja, zarađene premije i ostali podaci o rezultatima poslovanja prikazani su detaljnije u pregledu poslovanja.

7. Upravljanje rizicima

Najznačajniji rizici kojima je društvo izloženo su finansijski rizik i rizici osiguranja. Najznačajnije vrste finansijskih rizika kojima je društvo izloženo su rizik likvidnosti i tržišni rizik. Tržišni rizik uključuje rizik kamatnih stopa i cjenovni rizik, od kojih najveći uticaj na Društvo ima cjenovni rizik. Društvo upravlja rizicima osiguranja kroz procedure odobravanja transakcija, razumno određivanje cijene usluga, kvalitetnim određivanjem nivoa tehničke rezerve i kroz reosiguranje.

8. Izloženost cjenovnom riziku, kreditnom riziku, riziku likvidnosti i riziku novčanog toka

Izloženost navedenim rizicima prikazana je u bilješci uz finansijske izvještaje.

9. DONACIJE

Društvo je u poslovnoj 2021. godini izdvojilo i doniralo 358.426 KM.

10. OČEKIVANI RAZVOJ DRUŠTVA U BUDUĆNOSTI

Društvo nastavlja svoju zacrtanu poslovnu strategiju i nastojaće poslovati jednako uspješno kao i do sada, uz značajno reduciranje troškova poslovanja i povećanje prodajnih aktivnosti. Cilj Društva je daljnji rast te ostvarivanje pozitivnih rezultata u svim segmentima poslovanja.

U 2021. godini planiramo dalju izgradnju vlastite prodajne mreže, kao i otvaranje nekoliko novih prodajnih mjesta kako u okviru Republike Srpske, tako i na teritoriji Federacije BiH.

Planirano je povećanje kapitala iz vlastitih sredstava, te dalje proširenje ponude neživotnih osiguranja.

Nastavlja se proces edukacije zaposlenih u prodaji i razvoj informatičke potpore poslovnih aktivnosti. Društvo nema aktivnih istraživanja i razvoja u smislu MRS-38. Planirano je stvaranje pretpostavki za obavljanje poslova imovinskih osiguranja.

Procjene budućeg razvoja Društva sa osnovnim obrazloženjima tih predviđanja uz primjerene kvantifikacije date su u Elaboratu o očekivanim rezultatima poslovanja koje je usvojio Upravni odbor uz prethodno pribavljeni mišljenje ovlašćenog aktuara.

11. OPIS MJERA PREDUZETIH NA ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Sistem upravljanja zdravljem i sigurnošću sastavni je dio ukupnog poslovnog procesa koji omogućuje sprečavanje gubitaka uzrokovanih povredama zaposlenih, te drugim bolestima u vezi sa radom i oštećenjem imovine.

„Osiguranje Aura“ a.d. je odlučno u očuvanju i unapređenju zaštite na radu, zaštite zdravlja zaposlenih, zaštite od požara, te zaštite objekata, opreme i prostora. Visok stepen zaštite zasniva se na poštivanju relevantnih zakonskih i ostalih propisa. Provođenje i održavanje sistema mjera zaštite životne sredine odgovornosti su rukovodstva svih nivoa.

Kvalitet i briga o okolini, zaštita zdravlja i sigurnost obaveza je rukovodstva i svakog zaposlenog. Za provođenje kvalitetnih mjer „Osiguranje Aura“ a.d. ulaže napore da svi zaposleni aktivno učestvuju u razvoju i poboljšanju sistema upravljanja zdravljem i sigurnošću, te da u svom djelokrugu rada demonstriraju prihvatanje sistema ispunjavajući sve svoje obaveze na siguran način.

12. POLITIKA SAOSIGURANJA I REOSIGURANJA

U cilju pravilnog upravljanja rizicima i zaštite portfelja osiguranja od mogućnosti pojave velikih šteta, koje bi mogle da ugroze likvidnost i solventnost, Društvo je prenijelo dio rizika na reosiguravače.

Dva akta poslovne politike Društva kojima se regulišu pitanja iz oblasti reosiguranja su:

- Pravilnik o uslovima i načinu saosiguranja i reosiguranja i
- Odluka o tabeli maksimalnog samopridržaja za 2021. godinu

Za 2021. godinu Društvo je zaključilo sljedeće ugovore o reosiguranju, a sa reosiguravačem „Bosna Re“ Sarajevo sa kreditnim rejtingom B+, „Dunav RE“ Beograd potvrđenim od strane Agencije AM best, „Vig Re“ Prag i „Europa Re“ Zug.

1. Reosiguranje viška štete domaće autoodgovornosti – „Bosna RE“ i „Europa RE“
2. Ugovor o reosiguranju imovine – „Bosna RE“
3. Ekscedentni ugovor o reosiguranju imovinskih rizika - „Dunav RE“
4. Reosiguranje viška štete za zelenu kartu, a preko Biroa zelene karte u BiH, Sarajevo.
5. Reosiguranje auto kaska – „Bosna Re“, „Dunav RE“ i „Vig RE“
6. Kvotni ugovor za osiguranje opšte odgovornosti, osiguranja robe u prevozu i prevoznikove odgovornosti za robu, prevoz novca i osiguranje nezgode. – „Vig Re“

Kompletan izvještaj o politici reosiguranja i saosiguranja utvrđen je u posebnom izvještaju Društva, na koji svoje mišljenje daje ovlašćeni aktuar i koji se zajedno sa ostalim finansijskim izvještajima dostavlja Agenciji za osiguranje RS.

Društvo je takođe ostvarilo premiju po osnovu saosiguranja i to kroz preuzimanje dijela rizika od ASA osiguranja d.d. Sarajevo, Dunav osiguranja a.d Banja Luka, Drina osiguranja a.d. Milići, Wiener osiguranja a.d. Banja Luka. Preuzeti rizici odnose se na osiguranje nezgode – kolektivno osiguranje radnika, osiguranje imovine, osiguranje auto kaska i obavezno osiguranje vlasnika motornog vozila od odgovornosti za štetu pričenjenu trećim licima.

13. IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA I OVLAŠĆENOG AKTUARA

13.1. MIŠLJENJE NEZAVISNOG REVIZORA

Uvod

Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Osiguravajućeg društva „Osiguranje Aura“ a.d. Banja Luka (u daljem tekstu „Društvo“) koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembar 2021. godine, odgovarajući bilans uspjeha, izvještaj o tokovima gotovine i izvještaj o promjenama na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomena uz finansijske izveštaje.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje

Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i objektivnu prezentaciju ovih finansijskih izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srpske, kao i za interne kontrole koje su relevantne za pripremu finansijskih izveštaja koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja, nastale uslijed kriminalne radnje ili grešaka.

Odgovornost revizora

Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim izvještajima na osnovu obavljene revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske. Ovi standardi nalažu da postupamo u skladu sa etičkim zahtjevima i da reviziju planiramo i obavimo na način koji omogućava da se u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski izvještaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze.

Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i objelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Izbor postupaka je zasnovan na revizorskom prosuđivanju, uključujući procjenu rizika materijalno značajnih grešaka sadržanih u finansijskim izvještajima, nastalih uslijed kriminalne radnje ili greške. Prilikom procjene ovih rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje i objektivnu prezentaciju finansijskih izvještaja, u cilju osmišljavanja najboljih mogućih revizorskih procedura koje su odgovarajuće u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe, uključuje ocjenu primijenjenih računovodstvenih politika i vrednovanje značajnih procjena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i ocjenu opšte prezentacije finansijski izvještaja. Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da obezbjeđuju razumnu osnovu za izražavanje pozitivnog mišljenja.

Izražavanje pozitivnog mišljenja

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji **istinito i objektivno**, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2019. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i važećim računovodstvenim propisima u Republici Srpskoj.

13.2. MIŠLJENJE NEZAVISNOG AKTUARA

U skladu sa članom 20. stav 6. Zakona o društvima za osiguranje („Službeni Glasnik Republike Srpske“, broj 17/05, 01/06, 64/06 i 74/10) i Odlukom o sadržaju mišljenja ovlašćenog aktuara ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 15/07), Društvo je obavezno da pribavi ocjenu i mišljenje ovlašćenog aktuara o propisanim finansijskim izvještajima i godišnjem izvještaju o poslovanju. Nakon uvida i kontrole istih, a u skladu sa članom 10. Odluke o sadržaju mišljenja ovlašćenog aktuara, imenovani aktuar Društva, Božana Bojić, dala je pozitivno mišljenje o finansijskim izvještajima i godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2021. godinu.

14. GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2021. GODINU

14.1. FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI

Bilans Uspjeha

(Izvještaj o ukupnom rezultatu u periodu od 01.01-31.12.2021. godine)

Група рачуна, рачун	позиција	Ознака АОП	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ			
	I - ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+208+209+210+211+212)	201	28.467.325	24.725.485
60	1. Приходи од премије осигурања, саосигурања, реосигурања и ретроцесија животних осигурања (203 до 207)	202	0	0
600, 602, 605	а) Приходи од премије осигурања, саосигурања, реосигурања и ретроцесија животних осигурања	203	0	0
601	б) Приходи од премије добровољног пензијског осигурања	204	0	0
603	в) Приходи по основу учешћа саосигурања и реосигурања у накнади штета животних осигурања	205	0	0
604	г) Приходи од укидања и смањења резервисања животних осигурања, реосигурања и ретроцесија	206	0	0
606 до 609	д) Остали приходи по основу животног осигурања	207	0	0
610 до 619	2. Приходи од премије осигурања, саосигурања, реосигурања и ретроцесија неживотних осигурања	208	26.244.084	23.716.360
620 до 629	3. Приходи по основу учешћа саосигурања, реосигурања и ретроцесија у накнади штета неживотних осигурања	209	368.279	295.525
630 до 639	4. Приходи од укидања и смањења резервисања неживотних осигурања	210	888.940	12.157
640 до 649	5. Приходи од поврата пореских и других дажбина и приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	211	74.166	34.329
650 до 659	6. Други пословни приходи	212	891.856	667.114
	II - ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (214+236)	213	27.257.073	23.183.799
	1. Функционални расходи (215+225+231)	214	10.936.469	8.944.055
50	1.1. Расходи за дугорочна резервисања и функционалне доприносе (216 до 224)	215	796.671	816.338
500	а) Математичка резерва животних осигурања, осим добровољног пензијског осигурања	216	0	0

501	б) Математичка резерва добровољног пензијског осигурања	217	0	0
502	в) Допринос за превентиву	218	0	0
503	г) Ватрогасни допринос	219	0	0
504	д) Допринос Заштитном фонду	220	232.964	278.077
505	ћ) Расходи за дугорочна резервисања за изравњање ризика	221	0	0
506	е) Доприноси прописани посебним законима	222	0	0
507	ж) Повећање других техничких резерви	223	0	0
509	з) Остали расходи за дугорочна резервисања и функционалне доприносе	224	563.707	538.261
51	1.2. Накнаде штета, уговорених износа и премија саосигурања и реосигурања (226 до 230)	225	0	0
510, 513	а) Накнаде штета, уговорених износа и удјела у штетама животних осигурања	226	0	0
511	б) Накнаде штета и уговорених сума добровољног пензијског осигурања	227	0	0
512, 514	в) Расходи по основу премија и провизија саосигурања, реосигурања и ретроцесија животних осигурања	228	0	0
515, 516, 517	г) Резервисања за штете, удјеле у штетама и остала резервисања по основу животних осигурања	229	0	0
518	д) Расходи по основу бонуса и попуста животних осигурања	230	0	0
52	1.3. Накнаде штета и остале накнаде неживотних осигурања (232 до 235)	231	10.139.798	8.127.717
520, 521, 522, 524	а) Накнаде штета, осигураних сумма, других уговорених износа и удјели у штетама неживотних осигурања	232	7.540.690	6.462.428
523, 525	б) Расходи по основу премија и провизија саосигурања, реосигурања и ретроцесија неживотних осигурања	233	870.206	944.577
528	в) Расходи по основу бонуса и попуста неживотних осигурања	234	0	0
526, 527, 529	г) Резервисања за штете, удјеле у штети и остала резервисања по основу неживотних осигурања	235	1.728.902	720.712
	2. Трошкови спровођења осигурања (237+240+246)	236	16.320.604	14.239.744
53	2.1. Трошкови амортизације и резервисања (238+239)	237	514.479	424.183
530	а) Трошкови амортизације	238	514.479	424.183
533 до 539	б) Трошкови резервисања	239	0	0
54	2.2. Трошкови материјала, енергије, услуга и нематеријални трошкови (241 до 245)	240	13.414.874	11.732.043
540	а) Трошкови материјала, горива и енергије	241	475.295	428.616
541	б) Трошкови провизија	242	1.170.688	880.480
542, 543	в) Трошкови производних услуга, рекламе и пропаганде	243	9.413.649	7.836.296
544, 545, 547, 548, 549	г) Нематеријални трошкови	244	2.355.242	2.586.651
546	д) Трошкови пореза и доприноса	245	0	0
55	2.3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (247+248)	246	2.391.251	2.083.518
550	а) Трошкови бруто зарада и накнада зарада	247	2.173.139	1.858.922
552 до 559	б) Остали лични расходи и накнаде	248	218.112	224.596
	III - ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-213)	249	1.210.252	1.541.686
	IV - ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (213-201)	250	0	0
66	Б. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ I - ФИНАНАСИЈСКИ ПРИХОДИ (252 до 255)	251	266.450	259.599
660, 661	1. Финансијски приходи од матичних, зависних и осталих повезаних правних лица	252	0	0
662	2. Приход од камата	253	266.450	259.599
663	3. Позитивне курсне разлике	254	0	0
664, 665, 669	4. Остали финансијски приходи	255	0	0
56	II - ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (257 до 260)	256	135.928	45.952
560, 561	1. Финансијски расходи из односа са матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима	257	0	0

562	2. Расходи камата	258	135.928	45.952
563	3. Негативне курсне разлике	259	0	0
564, 565, 569	4. Остали финансијски расходи	260	0	0
	III - ДОБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (249+251-256) или (251-256-250)	261	1.340.774	1.755.333
	IV - ГУБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (250+256-251) или (256-251-249)	262	0	0
67	В. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ I - ОСТАЛИ ПРИХОДИ (264 до 267)	263	201.840	154.075
670, 671	1. Добици од продаје нематеријалних средстава, некретнина, биолошких средстава, постројења и опреме и инвестиционих некретнина	264	0	0
672	2. Добици од продаје учешћа и дугорочних хартија од вриједности	265	0	0
676	3. Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика	266	0	0
673, 674, 675, 677, 678, 679	4. Остали приходи	267	201.840	154.075
57	II - ОСТАЛИ РАСХОДИ (269 до 272)	268	969.504	255.330
570, 571	1. Губици по основу расходовања и продаје нематеријалних средстава, некретнина, биолошких средстава, постројења, опреме и инвестиционих некретнина	269	0	0
572	2. Губици по основу продаје учешћа у капиталу и хартија од вриједности	270	0	0
575	3. Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика	271	0	0
573, 574, 576, 577 и 579	4. Остали расходи	272	969.504	255.330
	III - ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (263-268)	273	0	0
	IV - ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (268-263)	274	767.664	101.255
68	Г. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ I - ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (276 до 278)	275	185.194	298.031
680, 681, 682	1. Приходи од усклађивања вриједности нематеријалних средстава, некретнина, биолошких средстава, постројења, опреме и инвестиционих некретнина	276	0	0
683	2. Приходи од усклађивања вриједности дугорочних финансијских пласмана и финансијских средстава расположивих за продају	277	185.194	298.031
684 до 689	3. Остали приходи од усклађивања вриједности имовине	278	0	0
58	II - РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (280 до 282)	279	0	584.473
580, 581, 582	1. Обезврјеђење нематеријалних средстава, некретнина, постројења, опреме и инвестиционих некретнина	280	0	0
583	2. Обезврјеђење дугорочних финансијских пласмана и финансијских средстава расположивих за продају	281	0	25.753
584 до 589	3. Остали расходи по основу усклађивања вриједности имовине	282	0	558.720
	III - ДОБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (275-279)	283	185.194	0
	IV - ГУБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (279-275)	284	0	286.442
690	Д. Добитак пословања које се обуставља	285	0	0
590	Ђ. ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	286	0	0
691,692	Е. Приходи по основу промјене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година	287	105.312	14.824
591,592	Ж. Расходи по основу промјене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година	288	367.730	355.072
	З. ДОБИТАК И ГУБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА 1. Добитак прије опорезивања (261+273+283+285+287-262-274-284-286-288)	289	495.886	1.027.388
	2. Губитак прије опорезивања (262+274+284+286+288-261-273-283-285-287)	290	0	0

721	И. ТЕКУЋИ И ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗ НА ДОБИТ 1. Порески расходи периода	291	122.133	203.548
дио 722	2. Одложени порески расходи периода	292	0	0
дио 722	3. Одложени порески приходи периода	293	0	0
	Ј. НЕТО ДОБИТАК И НЕТО ГУБИТАК ПЕРИОДА 1. Нето добитак текуће године (289-290-291-292+293)	294	373.753	823.840
	2. Нето губитак текуће године (290-289+291+292-293)	295	0	0
	К. ОСТАЛИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ У ПЕРИОДУ I - ДОБИЦИ УТВРЂЕНИ ДИРЕКТНО У КАПИТАЛУ (297 до 302)	296	0	0
	1. Добици по основу смањења ревалоризационих резерви на сталним средствима, осим ХOB расположивих за продају	297	0	0
	2. Добици по основу промјене фер вриједности ХOB расположивих за продају	298	0	0
	3. Добици по основу превођења финансијских извјештаја иностраног пословања	299	0	0
	4. Актуарски добици од планова дефинисаних примања	300	0	0
	5. Ефективни дио добитака по основу заштите од ризика готовинских токова	301	0	0
	6. Остали добици утврђени директно у капиталу	302	0	0
	II - ГУБИЦИ УТВРЂЕНИ ДИРЕКТНО У КАПИТАЛУ (304 до 308)	303	0	0
	1. Губици по основу промјене фер вриједности ХOB расположивих за продају	304	0	0
	2. Губици по основу превођења финансијских извјештаја иностраног пословања	305	0	0
	3. Актуарски губици од планова дефинисаних примања	306	0	0
	4. Ефективни дио губитака по основу заштите од ризика готовинских токова	307	0	0
	5. Остали губици утврђени директно у капиталу	308	0	0
	Л. ОСТАЛИ ДОБИЦИ ИЛИ ГУБИЦИ У ПЕРИОДУ (296-303) или (303-296)	309	0	0
	Љ. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ОСТАЛЕ ДОБИТКЕ И ГУБИТКЕ	310	0	0
	М. НЕТО РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ДОБИТАКА И ГУБИТАКА У ПЕРИОДУ (309±310)	311	0	0
	Н. УКУПАН НЕТО РЕЗУЛТАТ У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ I - УКУПАН НЕТО ДОБИТАК У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ (294±311)	312	373.753	823.840
	II - УКУПАН НЕТО ГУБИТАК У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ (295±311)	313	0	0
	Дио нето добитка/губитка који припада већинским власницима	314	0	0
	Дио нето добитка/губитка који припада мањинским власницима	315	0	0
	Обична зарада по акцији	316	0	16
	Разријеђена зарада по акцији	317	0	0
	Просјечан број запослених по основу часова рада	318	205	203
	Просјечан број запослених по основу стања на крају мјесеца	319	205	202

Bilans Stanja

(Izvještaj o finansijskom položaju na dan 31.12.2021. godine)

Група рачуна, рачун	позиција	Ознака за АОП	Износ текуће године			Износ претходне године (почетно стање)
			Бруто	Исправка вриједности	Нето (4-5)	
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
	А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+009+018+028+029)	001	24.562.609	2.018.715	22.543.894	17.025.047
01	I - НЕМАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА (003 до 008)	002	205.456	92.145	113.311	33.349
010, дио 019	1. Улагања у развој	003	0	0	0	0
011, дио 019	2. Концесије, патенти, лиценце и остале права	004	0	0	0	0
012, дио 019	3. Goodwill	005	0	0	0	0
013, дио 019	4. Софтвер и остале права	006	0	0	0	0
014, дио 019	5. Остале нематеријална средства	007	205.456	92.145	113.311	33.349
015,016 дио 019	6. Аванси и нематеријална средства у припреми	008	0	0	0	0
02	II - НЕКРЕТНИНЕ, ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА (010 до 017)	009	16.424.344	1.926.570	14.497.774	12.827.200
020, дио 029	1. Земљиште	010	666.592	0	666.592	333.483
021, дио 029	2. Биолошка средства	011	0	0	0	0
022,дио 029	3. Грађевински објекти	012	788.006	74.135	713.871	724.115
023, дио 029	4. Постројења и опрема	013	3.243.881	1.397.175	1.846.706	1.560.937
024,дио 029	5. Инвестиционе неректнине	014	7.525.185	455.260	7.069.925	7.081.878
025,дио 029	6. Улагања на туђим неректнинама, постројењима и опреми	015	0	0	0	0
026,дио 029	7. Остале основне средства	016	0	0	0	0
027,028 дио 029	8. Аванси и неректнине, биолошка средства, постројења, опрема и инвестиционе неректнине у припреми	017	4.200.680	0	4.200.680	3.126.787
03	III - ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (019 до 027)	018	7.932.809	0	7.932.809	4.164.498
030, дио 039	1. Учешће у капиталу зависних правних лица	019	0	0	0	0
031, дио 039	2. Учешће у капиталу придржених правних лица	020	0	0	0	0
032, дио 039	3. Учешће у капиталу осталих правних лица	021	1.867.565	0	1.867.565	1.806.973
033, дио 039	4. Дугорочни финансијски пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима	022	0	0	0	0
034, дио 039	5. Дугорочни финансијски пласмани у земљи	023	4.200.000	0	4.200.000	550.000
035, дио 039	6. Дугорочни финансијски пласмани у иностранству	024	0	0	0	0
036, дио 039	7. Финансијска средства која се држе до рока доспијећа	025	0	0	0	0
037, дио 039	8. Финансијска средства располажива за продају	026	0	0	0	0
038, дио 039	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	027	1.865.244	0	1.865.244	1.807.525
041,042 дио 049	IV - ОСТАЛА ДУГОРОЧНА СРЕДСТВА	028	0	0	0	0
040,дио 049	V - ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	029	0	0	0	0
	Б. ТЕКУЋА ИМОВИНА (031+036+062+063)	030	15.053.725	2.560.379	12.493.346	11.680.200
10 до 15	I - ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ОБУСТАВЉЕНОГ ПОСЛОВАЊА НАМИЈЕЊЕНА ПРОДАЈИ (032 до 035)	031	237.985	165.735	72.250	121.290
100 до 109	1. Залихе материјала	032	20.134	15.651	4.483	6.832

130 до 139	2. Залихе остатака осигураних оштећених ствари	033	0	0	0	0
140 до 149	3. Стална средства намјењена продаји и средства пословања које се обуставља	034	0	0	0	0
150 до 159	4. Дати аванси	035	217.851	150.084	67.767	114.458
20 до 26	II - КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (037+046+047+048+058+061)	036	12.070.240	2.394.644	9.675.596	9.512.504
20	1. Потраживања по основу премије, учешћа у накнади штете и остали купци (038 до 045)	037	2.056.700	1.045.621	1.011.079	611.729
200, дио 209	а) Потраживања по основу премије животних осигурања	038	0	0	0	0
201, дио 209	б) Потраживања по основу премије неживотних осигурања	039	1.857.726	1.008.457	849.269	432.734
202, 203, дио 209	в) Потраживања по основу премије саосигурања, реосигурања и ретроцесија у земљи	040	82.699	0	82.699	100.182
204, дио 209	г) Потраживања по основу премије саосигурања, реосигурања и ретроцесија из иностранства	041	0	0	0	0
205, дио 209	д) Потраживања по основу учешћа у накнади штета у земљи	042	8.953	0	8.953	22.796
206, дио 209	ђ) Потраживања по основу учешћа у накнади штета у иностранству	043	0	0	0	0
207, дио 209	е) Остали купци и остала потраживања	044	107.322	37.164	70.158	56.017
208, дио 209	ж) Потраживања по основу депозитне премије осигурања, саосигурања и реосигурања	045	0	0	0	0
210 до 219	2. Потраживања из специфичних послова	046	647.924	75.845	572.079	391.355
220 до 229	3. Друга потраживања	047	159.368	23.493	135.875	211.012
23	4. Краткорочни финансијски пласмани (049 до 057)	048	8.749.966	1.249.685	7.500.281	7.505.469
230, дио 239	а) Краткорочни финансијски пласмани у повезана правна лица - матична и зависна	049	0	0	0	0
231, дио 239	б) Краткорочни финансијски пласмани - остала повезана правна лица	050	0	0	0	0
232, дио 239	в) Краткорочни финансијски пласмани у земљи	051	1.844.254	1.249.685	594.569	26.177
233, дио 239	г) Краткорочни финансијски пласмани у иностранству	052	0	0	0	0
234, дио 239	д) Дио дугорочних депоновања и улагања који доспјева за наплату у периоду до годину дана	053	0	0	0	0
235, дио 239	ђ) Финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успеха намијењена трговању	054	0	0	0	0
236, дио 239	е) Финансијска средства означена по фер вриједности кроз биланс успеха	055	6.905.712	0	6.905.712	7.479.292
237	ж) Откупљене сопствене акције	056	0	0	0	0
238, дио 239	з) Остали краткорочни финансијски пласмани	057	0	0	0	0
24	5. Готовина и готовински еквиваленти (059+060)	058	456.282	0	456.282	792.939
240	а) Готовински еквиваленти - хартије од вриједности	059	0	0	0	0
241 до 249	б) Готовина	060	456.282	0	456.282	792.939
260 до 269	6. Порез на додату вриједност	061	0	0	0	0
270 до 279, осим 278	III - АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	062	2.745.500	0	2.745.500	2.046.406
278	IV - ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	063	0	0	0	0
290	В. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	064	0	0	0	0
	Г.ПОСЛОВНА АКТИВА (001+030+064)	065	39.616.334	4.579.094	35.037.240	28.705.247
88	Д.ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	066	57.392	0	57.392	0

	Т. УКУПНА АКТИВА (065+066)	067	39.673.726	4.579.094	35.094.632	28.705.247
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ на дан биланса текуће године	Износ претходне године (почетно стање)		
1	2	3	4	5		
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (102-109+110-111+112+118+119-120+121-124)	101	8.180.076	10.306.323		
30	I - ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103 до 108)	102	5.250.000	5.250.000		
300	1. Акцијски капитал	103	5.250.000	5.250.000		
301	2. Удјели друштва са ограниченом одговорношћу	104	0	0		
302	3. Државни капитал	105	0	0		
303	4. Улози друштава за узајамно осигурање са ограниченим доприносом	106	0	0		
304	5. Улози друштава за узајамно осигурање са неограниченим доприносом	107	0	0		
309	6. Остали капитал	108	0	0		
310 до 312	II - УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	109	0	0		
320	III - ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	110	0	0		
321	IV - ЕМИСИОНИ ГУБИТАК	111	0	0		
дио 32	V - РЕЗЕРВЕ ИЗ ДОБИТКА (113 до 117)	112	501.730	460.538		
322	1. Законске резерве	113	501.730	460.538		
323	2. Статутарне резерве	114	0	0		
324	3. Друге резерве утврђене актима друштва	115	0	0		
325	4. Резерве за сопствене акције	116	0	0		
329	5. Остале резерве из добитка	117	0	0		
330, 331,332,334 и 336	VI - РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	118	0	0		
333	VII - НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ	119	0	0		
335	VIII - НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ	120	0	0		
34	IX - НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (122+123)	121	2.428.346	4.595.785		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	122	2.054.593	3.771.945		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	123	373.753	823.840		
35	X ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА (125+126)	124	0	0		
350	1. Губитак ранијих година	125	0	0		
351	2. Губитак текуће године	126	0	0		
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (128 до 136)	127	73.429	73.429		
400	1. Математичка резерва животних осигурања	128	0	0		
401	2. Резервисања за учешће у добитку	129	0	0		
402	3. Резервисања за изравнање ризика	130	0	0		
403	4. Резервисања за задржане кауције и депозите	131	0	0		
404	5. Резервисања за трошкове реструктурисања	132	0	0		
405	6. Резервисања за бонусе и попусте	133	0	0		
406	7. Резервисања за накнаде и бенефиције запослених	134	73.429	73.429		
407	8. Друге техничке резерве осигурања	135	0	0		
409	9. Резервисања за судске спорове у току и остала дугорочна резервисања	136	0	0		
	В.ОБАВЕЗЕ (138+147)	137	26.783.735	18.325.495		
41	I ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (139 до 146)	138	6.412.500	0		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	139	0	0		
411	2. Обавезе према повезаним правним лицима	140	0	0		
412	3. Обавезе по емитованим дугорочним хартијама од вриједности	141	6.412.500	0		
413 и 414	4. Дугорочни кредити	142	0	0		
415 и 416	5. Дугорочне обавезе по финансијском лизингу	143	0	0		
417	6. Дугорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс успеха	144	0	0		
418	7. Одложене пореске обавезе	145	0	0		
419	8. Остале дугорочне обавезе	146	0	0		

42 до 48	II КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (148+156+160+161+164+165+166+167+168)	147	20.371.235	18.325.495
42	1. Краткорочне финансијске обавезе (149 до 155)	148	0	0
420	а) Краткорочне финансијске обавезе према повезаним правним лицима	149	0	0
421	б) Обавезе по емитованим краткорочним хартијама од вриједности	150	0	0
422 и 423	в) Краткорочни кредити	151	0	0
424 и 425	г) Дио дугорочних финансијских обавеза који доспијева у периоду до годину дана	152	0	0
426	д) Краткорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс успеха	153	0	0
427	б) Обавезе по основу сталних средстава намијењених продаји и средстава пословања које се обуставља	154	0	0
429	е) Остале краткорочне финансијске обавезе	155	0	0
43	2. Обавезе по основу штета и уговорених износа (157 до 159)	156	0	5.750
430 и 431	а) Обавезе по основу штета и уговорених износа	157	0	5.750
432 и 434	б) Обавезе по основу удјела у штетама и уговореним износима из реосигурања и ретроцесије	158	0	0
433 и 435	в) Обавезе по основу удјела у штетама и уговореним износима из саосигурања	159	0	0
440 до 449	3. Обавезе за премију и специфичне обавезе	160	22.574	9.610
45	4. Обавезе по основу зарада и накнада зарада (162+163)	161	311.316	272.035
450 до 455	а) Обавезе по основу бруто зарада	162	310.836	271.555
456 до 458	б) Обавезе по основу бруто накнада зарада	163	480	480
460 до 469	5. Друге обавезе из пословања	164	836.324	833.551
47, осим 474	6. Обавезе за порезе, доприносе и друге краткорочне обавезе	165	180.178	205.398
474	7. Обавезе за порез из резултата	166	23.712	203.548
497	8. Одложене пореске обавезе	167	0	0
49, осим 497	9. Пасивна временска разграничења (169 до 175)	168	18.997.131	16.795.603
490	а) Преносне премије животних осигурања	169	0	0
491	б) Преносне премије неживотних осигурања	170	14.014.727	12.651.826
492	в) Преносне премије саосигурања, реосигурања и ретроцесија	171	0	0
493	г) Резервисане штете животних осигурања	172	0	0
494	д) Резервисане штете неживотних осигурања	173	4.982.404	4.143.777
495	б) Резервисања за удјеле у штетама по основу саосигурања, реосигурања и ретроцесија	174	0	0
496, 498 и 499	е) Друга пасивна временска разграничења	175	0	0
	Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА (101+127+137)	176	35.037.240	28.705.247
89	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	177	57.392	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (176+177)	178	35.094.632	28.705.247

Bilans Tokova Gotovine

(Izvještaj o tokovima gotovine 01.01-31.12.2021. godine)

ПОЗИЦИЈА	Ознака АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I - Приливи готовине из пословних активности (502 до 505)	501	28.318.605	25.404.872
1. Приливи од премије осигурања, саосигурања и примљени аванси	502	27.512.558	24.645.218
2. Приливи од премије реосигурања и ретроцесија	503		
3. Приливи од учешћа у накнади штете	504	59.223	120.032
4. Остали приливи из пословних активности	505	746.824	639.622
II - Одливи готовине из пословних активности (507 до 514)	506	27.268.881	23.460.358
1. Одлив по основу накнаде штете из осигурања и удјела у штетама из саосигурања и дати аванси	507	166.324	200.876

2. Одливи по основу накнаде штета и удјела из реосигурања и ретроцесија	508	7.471.091	6.377.038
3. Одливи по основу премија саосигурања, реосигурања и ретроцесија	509	652.866	669.592
4. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	510	2.283.044	2.142.077
5. Одливи по основу трошкова спровођења осигурања	511	1.711.574	1.887.495
6. Одливи по основу плаћених камата	512	132.672	9.066
7. Одливи по основу пореза на добит	513	162.937	261.126
8. Остали одливи из пословних активности	514	14.688.373	11.913.088
III - Нето прилив готовине из пословних активности (501 - 506)	515	1.049.724	1.944.514
IV - Нето одлив готовине из пословних активности (506 - 501)	516	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I - Приливи готовине из активности инвестирања (518 до 523)	517	5.804.678	4.619.860
1. Прилив по основу краткорочних финансијских пласмана	518	252.083	429.062
2. Приливи по основу продаје акција и удјела	519		0
3. Приливи по основу продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина	520	26.000	4.000
4. Приливи по основу камата	521	237.546	207.953
5. Прилив од дивиденди и учешћа у добитку	522	0	0
6. Прилив по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	523	5.289.049	3.978.845
II - Одливи готовине из активности пласирања и инвестирања (525 до 528)	524	11.103.646	7.009.675
1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	525	1.310.388	370.700
2. Одливи по основу куповине акција и удјела	526		735.000
3. Одливи на основу куповине нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина	527	1.613.258	1.848.975
4. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	528	8.180.000	4.055.000
III - Нето прилив готовине из активности финансирања (517 - 524)	529	0	0
IV - Нето одлив готовине из активности финансирања (524 - 517)	530	5.298.968	2.389.815
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (532 до 535)	531	6.750.000	0
1. Прилив по основу повећања основног капитала	532		
2. Прилив по основу дугорочних кредита	533		
3. Прилив по основу краткорочних кредита	534		
4. Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	535	6.750.000	
II - Одливи готовине из активности финансирања (537 до 542)	536	2.837.412	0
1. Одлив по основу откупа сопствених акција и удјела	537		
2. Одливи по основу дугорочних кредита	538		
3. Одливи по основу краткорочних кредита	539		
4. Одливи по основу финансијског лизинга	540		
5. Одливи по основу исплаћених дивиденди	541	2.499.912	
6. Одливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	542	337.500	
III - Нето прилив готовине из активности финансирања (531-536)	543	3.912.588	0
IV - Нето одлив готовине из активности финансирања (536-531)	544	0	0
Г. УКУПНИ ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (501+517+531)	545	40.873.283	30.024.732
Д. УКУПНИ ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (506+524+536)	546	41.209.939	30.470.033
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (545-546)	547	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (546-545)	548	336.656	445.301
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	549	792.938	1.238.240
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	550		

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ	551		
Ј. ГТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (549+547-548+550-551)	552	456.282	792.939

Izvještaj o promjenama na kapitalu

(Za godinu koja se završava 31.12.2019. godine)

Врста промјене у капиталу	Дио капитала који припада власницима матичног привредног друштва							Мањински интрес	УКУПНИ КАПИТАЛ
	Ознака за АО П	Акцијски и капитал и удјели у друштву у са ограниченим одговорношћу	Ревалоризациона резерве (MPC 16, MPC 21 и MPC 38)	Нереализовани добици и/или губици по основу финансијских средстава расподељених за продажу	Остале резерве (емисиона премија, законске и статутарне резерве, заштита готовинских токова)	Акумулисани нераспоређени добитак / непокривени губитак	Укупно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Стање на дан 01.01.2019. године	901	5.250.000			318.675	1.836.549	7.405.224		7.405.224
2. Ефекти промјена у рачунов. политикама	902						0		0
3. Ефекти исправке грешака	903						0		0
Поново исказано стање на дан 01.01.2019. године (901±902±903)	904	5.250.000	0	0	318.675	1.836.549	7.405.224	0	7.405.224
4. Ефекти ревалоризације материјалних и нематеријалних средстава	905						0		0
5. Нереализовани добици/губици по основу финансијских средстава расположивих за продају	906						0		0
6. Курсне разлике настале по основу прерачуна финансијских извјештаја у другу функционалну валуту	907						0		0
7. Нето добитак/губитак периода исказан у Билансу успјеха	908					1.422.431	1.422.431		1.422.431
8. Нето добици/губици периода признати директно у капиталу	909						0		0
9. Објављене дивиденде и други видови расподјеле добитка и покриће губитка	910				-71.122	831.121	759.999		759.999
10. Емисија акцијског капитала и други видови повећања или смањење основног капитала	911						0		0
11. Стање на дан 31.12.2019. године/01.01.2019.године (904±905±906±907±908±909-910+911)	912	5.250.000	0	0	389.797	2.427.859	8.067.656	0	8.067.656
12. Ефекти промјена у рачунов. политикама	913						0		0
13. Ефекти исправке грешака	914						0		0

14. Поново исказано стање на дан 01.01.2019. године (912±913±914)	915	5.250.00 0	0	0	389.797	2.427.859	8.067.656	0	8.067.656
15. Ефекти ревалоризације материјалних и нематеријалних средстава	916						0		0
16. Нереализовани добици/губици по основу финансијских средстава расположивих за продају	917						0		0
17. Курсне разлике настале по основу прерачуна финансијских извјештаја у другу функционалну валуту	918						0		0
18. Нето добитак/губитак периода исказан у Билансу успјеха	919					1.414.827	1.414.827		1.414.827
19. Нето добици/губици периода признати директно у капиталу	920					0	0		0
20. Објављене дивиденде и други видови расподјеле добити и покриће губитка	921				-70.741	70.741	0		0
21. Емисија акцијског капитала и други видови повећања или смањење основног капитала	922						0		0
22. Стање на дан 31.12.2019. године (915±916±917±918±919±920-921+922)	923	5.250.00 0	0	0	460.538	3.771.945	9.482.483	0	9.482.483

14.2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Osнове за sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja

a) Izjava o usklađenosti

Finansijski izvještaji pripremljeni su u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI).

b) Funkcionalana i izvještajna valuta

Finansijski izvještaji su sačinjeni u konvertibilnim markama, te su zaokruženi na najvišu jedinicu.

c) Osnova mjerena

Finansijski izvještaji sačinjeni su na osnovu istorijskog troška i na osnovu fer vrijednosti (finansijska imovina i obaveze po fer vrijednosti).

d) Korištenje pretpostavki i procjena

Priprema finansijskih izvještaja u skladu sa MSFI zahtjeva od rukovodstva donošenje pretpostavki i promjena koje utiču na promjenu politike i iskazane iznose imovine, obaveza, prihoda i rashoda.

Stvarni rezultati mogu se razlikovati od ovih promjena.

Procjene i uz njih vezane pretpostavke kontinuirano se pregledavaju. Izmjene računovodstvenih procjena prikazuju se u razdoblju u kojem je procjena izmjenjena i budućim razdobljima, ako izmjena utiče i na njih.

e) Preračunavanje stranih valuta

Transakcije u stranim valutama preračunavaju se u konvertibilne marke po kursu važećem na dan transakcije.

f) Propisi, standardi i tumačenja na snazi u tekućem periodu

Priloženi finansijski izvještaji sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih računovodsvenih standarda (IAS), odnosno Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (IFRS), koji su bili u primjeni na dan 1. januara 2009. godine i na njima zasnovanim propisima o računovodstvu Republike Srpske. Naime, na osnovu odredbi važećeg Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, broj 36/09), sva pravna lica sa sjedištem u Republici Srpskoj su u obavezi da u potpunosti primjenjuju IAS, odnosno IFRS, kao i Međunarodne standarde revizije (ISA), Kodeks etike za profesionalne računovođe, kao i prateća uputstva, objašnjenja i smjernice koje donosi Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IABS) i sva prateća uputstva, objašnjenja i smjernice koje donosi Međunarodna federacija računovođa (IFAC), na finansijske izvještaje za periode koji počinju 1. januara 2010. godine ili kasnije.

14.3. SAŽETAK RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

14.3.1. Pregled značajnih računovodstvenih načela

Pri sačinjavanju finansijskih izvještaja Društvo je obavezno da se pridržava sledećih računovodstvenih načela:

Načelo stalnosti iz koga proizilazi da imovinski, finansijski i prinosni položaj Društva kao i ekonomska politika zemlje i ekonomske prilike u okruženju omogućuje poslovanje u neograničenom roku iz čega proizilazi privremenost i povremenost izvještavanja, kao i obaveznost procjenjivanja po nabavnoj cijeni i cijeni koštanja osim u slučajevima primjena načela impariteta.

Načelo dosljednosti koje podrazumijeva da se način procjenjivanja u dužem vremenskom razdoblju ne mijenja, a ako do promjene ipak dođe u Aneksu se iskazuje efekat promjene i obrazlaže razlog promjene.

Načelo realizacije po kome se u bilansu uspjeha mogu uključiti samo realizovani (tržišno potvrđeni) dobici.

Načelo impariteta (nejednake vrijednosti), koje zahtijeva bilansiranje imovine po najnižoj a obaveza po najvišoj vrijednosti što ima za posljedicu odmjeravanja rashoda na više a prihoda na niže, kao i uzimanje u obzir obezvrijđenja (depresijacije) i rezervisanja nazavisno da li je rezultat dobitak ili gubitak.

Načelo uzročnosti prihoda i rashoda po kome se uzimaju u obzir svi prihodi i svi rashodi datog obračunskog perioda bez obzira na momenat naplate prihoda (fakturisana realizacija) i momenata plaćanja po osnovu rashoda.

Načelo pojedinačnog procjenjivanja imovine i obaveza pri čemu eventualna grupna procjenjivanja radi racionalizacije proističu iz pojedinačnog procjenjivanja.

Načelo identiteta bilansa po kome bilans otvaranja poslovnih knjiga za tekuću godinu mora da bude identičan zaključnom bilansu za prethodnu godinu.

14.3.2. Pregled značajnih računovodstvenih politika

Prihodi od premija i prenosne premije

Prihodi od premije osiguranja predstavljaju fakturisane iznose premije u tekućem obračunskom periodu, uvećane za prenosne premije na početku godine i umanjene za prenosne premije obračunate na kraju obračunskog perioda. Prihodi od premije osiguranja se unose u ukupan prihod u skladu sa rokovima i periodima pokrivanja rizika iz odgovarajućih ugovora o osiguranju.

Provizije i drugi troškovi koji se odnose na prenosne premije se razgraničavaju prema periodu kojem pripadaju.

Prenosna premija (rezerva za nezaradene premije) se obezbjeđuje da bi se obuhvatili dijelovi fakturisanih premija koji se odnose na prihode narednih obračunskih perioda. Prenosna premija se obračunava na kraju obračunskih perioda.

Prenosna premija kod neživotnih osiguranja se obračunava metodom „pro rata

"temporis" na fakturisanu ukupnu premiju osiguranja. Prenosna premija se ne obračunava u slučajevima kada se fakturisanje premije vrši na mjesecnoj osnovi.

Prihodi po osnovu kamata

Prihodi po osnovu kamata se najčešćim dijelom odnose na obračunate kamate na oročene depozite, i evidentirani su u obračunskom periodu u kome su prihodi nastali.

Rezervisanja sredstava za nastale prijavljene, a nelikvidirane štete

Društvo vrši rezervisanje za prijavljene, a nelikvidirane štete na osnovu pojedinačne procjene iznosa štete, koji će Društvo morati da plati, na bazi očekivanog iznosa isplate za svaku pojedinu rezervisanu štetu. Za prijavljene a nelikvidirane štete za koje nije utvrđena visina odštete, rezerviše se najmanje prosječan iznos likvidirane štete u obračunskom periodu za koji se utvrđuje finansijski rezultat. Iznos prijavljenih šteta koje će se isplaćivati u obliku rente rezerviše se u kapitalizovanom iznosu sadašnje vrijednosti svih budućih renti.

Štete u sporu rezervišu se u iznosu za koji se očekuje da bi mogao biti utvrđen od strane suda.

Rezervisanja za nastale a neprijavljenе štete

Rezervisanje sredstava za nastale a neprijavljenе štete vrši se primjenom dvije metode obračuna. U skladu sa Pravilnikom Društvo je izvršilo obračun rezervacija za nastale neprijavljenе štete metodom očekivane kvote šteta i metodom lančanih ljestvica. Rezervacija za nastale neprijavljenе štete jednaka je višem rezultatu od prethodno pomenuta dva obračuna.

Troškovi tekućeg održavanja i opravki

Troškovi tekućeg održavanja i opravki opreme i nematerijalnih ulaganja su u izvještaju o ukupnom rezultatu u stvarno nastalom iznosu.

Preračunavanje deviznih iznosa

Poslovne promjene nastale u stranoj valuti su preračunate u konvertibilne marke po zvaničnom kursu koji je važio na dan poslovne promjene.

Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan izvještaja o finansijskom položaju, preračunati su u konvertibilne marke po zvaničnom kursu koji je važio na taj dan.

Neto pozitivne ili negativne kursne razlike nastale prilikom poslovnih transakcija u stranoj valuti i prilikom preračuna pozicija izvještaja o finansijskom položaju iskazanih u stranoj valuti knjižene su u korist ili na teret rezultata poslovanja.

Nematerijalna ulaganja

Nematerijalna ulaganja su odrediva nemonetarna sredstva koja služe za pružanje usluga, za iznajmljivanje drugim licima ili se koriste u administrativne svrhe. Kao nematerijalna ulaganja priznaju se sredstva koja ispunjavaju zahtjeve propisane standardom MRS 38 -nematerijalna ulaganja.

Nematerijalna ulaganja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti. Nabavnu vrijednost

čini vrijednost po fakturi dobavljača uključujući carine/ poreze koji se ne mogu odbiti i sve druge troškove dovođenja sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti. Amortizacija nematerijalnih ulaganja se vrši u toku korisnog vijeka pri čemu se primjenjuje proporcionalni metod amortizacije. Stopa amortizacije iznosi 16,80%.

Na dan izvještaja o finansijskom položaju nematerijalna ulaganja se sastoje od vrijednosti kupljenog softvera.

Nekretnine, postrojenja i oprema

U nekretnine, postrojenja i opremu spadaju: zemljište, građevinski objekti, oprema, investicione nekretnine, ulaganja na tuđim nekretninama i opremi i nekretnine u pripremi.

U momentu nabavke ova imovina se vreduje po nabavnoj vrijednosti koja obuhvata fakturnu vrijednost dobavljača i zavisne troškove pribavljanja sredstava.

Nakon početnog priznavanja nekretnine, postrojenja i opreme se vrednuju po sadašnjoj vrijednosti (nabavna vrijednost umanjena za iznos obračunate amortizacije i gubitka po osnovu obezvrjeđenja).

Sadašnja vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme uvećava se za naknadna ulaganja po osnovu adaptacije, zamjene dijelova i generalnih popravki, pod uslovom da se ova ulaganja mogu izmjeriti i da ona produžuju korisni vijek sredstava.

Obračun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme se vrši primjenom proporcionalne metode amortizacije. Na nabavnu vrijednost su primjenjene slijedeće amortizacione stope:

	Vijek trajanja	Stopa %
Građevinski objekti	77	1,3
Kompjuteri	5	20
Motorna vozila	6,45	15,5
Bilbordi	9,09	11
Kancelarijski namještaj i ostala oprema	8-10	10-12,5

Investicione nekretnine

Investicione nekretnine su nekretnine koje Društvo kao vlasnik drži radi ostvarivanja zarade od izdavanja nekretnine ili radi uvećanja vrijednosti kapitala ili radi i jednog i drugog, a ne radi obavljanja redovnog poslovanja iz registrovane djelatnosti.

Investicione nekretnine se vrednuju po nabavnoj vrijednosti. Nakon početnog priznavanja po nabavnoj vrijednosti, investicione nekretnine se vrednuju po sadašnjoj vrijednosti (nabavna vrijednost umanjena za iznos obračunate amortizacije). Investicione nekretnine se amortizuju primjenom proporcionalnog metoda amortizacije. Primjenjuje se stopa amortizacije od 1,3%.

Ulaganja na tuđim nekretninama

Ulaganja na tuđim nekretninama su iskazana po nabavnoj vrijednosti, umanjena za ispravku vrijednosti i eventualna obezvrjeđenja. Nabavnu vrijednost čini vrijednost po fakturi dobavljača uključujući carine, poreze koji se ne mogu odbiti i sve druge troškove dovođenja sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti. Ulaganja u tuđe nekretnine se amortizuju proporcionalnom metodom amortizacije u skladu sa periodom korištenja nekretnina na kojima su izvršena ulaganja.

Obezvrjeđenje vrijednosti nematerijalnih ulaganja i nekretnina, postrojenja i opreme

Na dan bilansa stanja, rukovodstvo Društva vrši provjeru obezvrjeđenosti nematerijalnih ulaganja, nekretnina postrojenja i opreme prikazane u poslovnim evidencijama. Ukoliko postoje indicije obezvrjeđenja vrši se procjena nadoknadivog iznosa. Ukoliko je nadoknadivi iznos nekog sredstva procijenjen kao niži od vrijednosti iskazane u poslovnim evidencijama, vrijednost sredstva iskazanog poslovnim evidencijama se smanjuje do svoje nadoknадive vrijednosti. Obezvrjeđenje se priznaje kao trošak tekućeg perioda i evidentira u okviru ostalih poslovnih rashoda.

Ako se kasnije poništi obezvrjeđenje, vrijednost sredstava prikazana u finansijskim izvještajima se povećava do promjenjene procjene nadoknadivog iznosa, ali tako da povećana vrijednost prikazana u finansijskim izvještajima ne prelazi iznos koji bi bio prikazan da se u proteklim godinama nije računalo obezvrjeđenje. Poništenje obezvrjeđenja se računa kao prihod tekućeg perioda.

Finansijski plasmani

Za potrebe mjerena finansijskog sredstva nakon početnog priznavanja, finansijska sredstva se klasificuju u četiri kategorije:

- a) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha;
- b) Ulaganja koja se drže do dospijeća;
- c) Potraživanja i dati krediti;
- d) Finansijska sredstva koja su raspoloživa za prodaju.

Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha su:

a) Finansijska sredstva koja zadovoljavaju bilo koja od sledećih uslova:

- stečen sa ciljem prodaje i/ili ponovne kupovine u bliskoj budućnosti;
- predstavljaju dio portofolia finansijskih sredstava kojima se upravlja zajedno i za koje postoji dokaz da su finansijska sredstva za kratkoročno ostvarenje dobiti ili
- derivati, osim ako su označeni kao i da predstavljaju dio efektivnog hedžing instrumenta

b) poslije početnog priznavanja naznačena od strane entiteta po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha.

Finansijska sredstva namjenjena trgovaju se inicijalno vrednuju po fer vrijednosti. Fer vrijednost kod ovog tipa finansijskih sredstava ne uključuje transakcione troškove koji se mogu direktno pripisati kupovini/sticanju/izdavanju finansijskog sredstva. Ovi troškovi se u cijelosti evidentiraju na teret bilansa uspjeha u trenutku kupovine/sticanja/izdavanja. Naknadno vrednovanje finansijskih sredstava namjenjenih trgovaju se vrši po fer vrijednosti koja se određuje na aktivnom tržištu (berzi) i predstavlja ponuđenu cijenu berze na dan vrednovanja finansijskog sredstva. Promjene fer vrijednosti finansijskih sredstava namjenjenih trgovaju obuhvataju se u korist/teret bilansa uspjeha perioda u kome su nastale

Hartije od vrijednosti koje se drže do dospijeća

Ulaganja u hartije od vrijednosti koje se drže do dospijeća vrednuju se po amortizovanoj vrijednosti, korištenjem metoda efektivne kamatne stope. Amortizovana

vrijednost je nabavna vrijednost umanjena za otplate glavnice, korigovana za svaku razliku između nabavne vrijednosti i iznosa dospijeća i umanjena za bilo koji otpis uslijed obezvredenja ili nenaplativosti. Efektivna kamatna stopa je stopa po kojoj se diskontuje očekivani tok budućih gotovinskih plaćanja do dospijeća.

Potraživanja i dati krediti

Potraživanja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti uz korekciju za ispravku vrijednosti po osnovu obezvredenja vrijednosti ili nenaplativosti. Ispravka vrijednosti potraživanja vrši se na osnovu procjene rukovodstva Društva, i to indirektno za iznos dospjelih potraživanja koja nisu naplaćena u određenom periodu od datuma dospijeća za plaćanje, a direktno ako je nemogućnost naplate izvjesna i dokumentovana.

Procjena ispravke vrijednosti potraživanja vrši se u skladu sa Pravilnikom o načinu procijenjivanja bilansnih i vanbilansnih pozicija društva za osiguranje („Službeni glasnik RS“, broj 26/09, u daljem tekstu: Pravilnik).

Dati krediti se vrednuju po amortizovanoj vrijednosti korištenjem metoda efektivne kamatne stope. Amortizovana vrijednost je nabavna vrijednost umanjena za otplate glavnice, korigovana za svaku razliku između nabavne vrijednosti i iznosa dospijeća i umanjena za bilo koji otpis uslijed obezvredenja ili nenaplativosti.

Hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju

Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju obuhvataju finansijska sredstva koja nisu klasifikovana u prethodnoj grupi finansijskih sredstava.

Početno vrednovanje finansijskih sredstava koja su raspoloživa za prodaju vrši se po nabavnoj vrijednosti uvećanoj za transakcione troškove koji se direktno mogu pripisati njihovoj kupovini/sticanju/izdavanju.

Naknadno vrednovanje finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju vrši se po fer vrijednosti. Fer vrijednost se određuje na aktivnom tržištu (berzi) i predstavlja ponuđenu cijenu berze na dan vrednovanja finansijskog sredstva. U slučaju odsustva aktivnog tržišta naknadno vrednovanje se vrši na osnovu najbolje procjene o iznosu fer vrijednosti izvršenih ulaganja korištenjem metoda diskontovanja novčanih tokova ili oslanjanjem na mišljenje nezavisnog eksperta.

Promjene fer vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju evidentiraju se direktno u kapitalu.

Ukoliko Društvo utvrdi dugoročni i značajan pad fer vrijednosti na sredstvu raspoloživom za prodaju, svi kumulirani gubici priznati direktno u kapitalu se prenose sa pozicije kapitala u bilans uspjeha, iako sredstvo nije isknjiženo. Društvo u svom portfoliju nema hartija od vrijednosti raspoloživih za prodaju.

Prestanak priznavanja finansijske imovine

Društvo će prestati priznavati finansijsku imovinu samo kada ugovorna prava na novčane tokove od finansijske imovine isteknu; ili ako prenese finansijsku imovinu, pa samim tim i sve rizike i nagrade od vlasništva sredstva na drugi subjekt. Ako Društvo ne prenese niti zadrži suštinski sve rizike i povrate od vlasništva i zadrži kontrolu nad finansijskom imovinom, Društvo nastavlja da priznaje finansijsku imovinu.

Dugoročni finansijski plasmani

Dugoročni finansijski plasmani koji se odnose na ulaganja u formiranje rezervnog fonda Biroa zelene karte u Bosni i Hercegovini i Fonda za naknadu šteta Biroa zelene karte u Bosni i Hercegovini, iskazani su po nominalnoj vrijednosti na dan ulaganja, uvećane za pripisano kamatu.

Ostali dugoročni finansijski plasmani se odnose na dugoročno oročena novčana sredstva kod banaka i dugoročne zajmove date pravnim licima.

Potraživanja za premiju

Potraživanja za premije obuhvataju potraživanja za premiju i učešća u naknadama šteta u zemlji i inostranstvu.

Ukoliko postoji vjerovatnoća da Društvo neće biti u stanju da naplati sve dospjele iznose prema ugovorenim uslovima, rukovodstvo procjenjuje iznos ispravke vrijednosti kojom se potraživanje svodi na realnu vrijednost terećenjem ostalih rashoda.

Procjenjivanje pozicija aktive

Društvo vrši procjenjivanje pozicija aktive u skladu sa Pravilnikom o načinu procijenjivanja bilansnih i vanbilansnih pozicija društva za osiguranje („Službeni glasnik RS“, broj 10/09, u daljem tekstu: Pravilnik).

Pozicije aktive klasificuju se u kategorije, zavisno od stepena naplativosti, koji se određuje na osnovu broja dana koliko je prekoračen rok dospijeća, procjene finansijskog položaja dužnika i kvaliteta instrumenata obezbjeđenja naplate. Rezervisanja za potencijalne gubitke terete rezultat poslovanja Društva.

U skladu sa Pravilnikom, sva potraživanja Društva razvrstavaju se u sljedeće kategorije:

1) Prva kategorija:

- a) potraživanja od dužnika čija je finansijska sposobnost zadovoljavajuća po svim kriterijumima,
- b) potraživanja od dužnika koji svoje obaveze izmiruju blagovremeno, a izuzetno sa kašnjenjem do tri mjeseca;

2) Druga kategorija:

- a) potraživanja od dužnika čija finansijska sposobnost nije zadovoljavajuća, ali se ne očekuje njen pogoršanje, osim potraživanja od nesolventnog i nelikvidnog dužnika,
- b) potraživanja od dužnika koji svoje obaveze izmiruje sa kašnjenjem do pet, a izuzetno sa kašnjenjem do šest mjeseci;

3) Treća kategorija:

- a) potraživanja od dužnika čija finansijska sposobnost nije zadovoljavajuća posebno ako se uzme u obzir kriterijum solventnosti ili likvidnosti,
- b) potraživanja od dužnika koji svoje obaveze izmiruje sa kašnjenjem do sedam, a izuzetno sa kašnjenjem do devet mjeseci;

4) Četvrta kategorija:

- a) potraživanja od dužnika u stečaju ili od dužnika za koga se osnovano može očekivati da će nad njim biti otvoren stečaj,*
- b) potraživanja od dužnika koji svoje obaveze izmiruje sa kašnjenjem od preko devet mjeseci,*
- v) potraživanja od dužnika koji svoje obaveze po osnovu premije neživotnog osiguranja ne plaća poslije isteka perioda osiguranja, a ako je taj period duži od jedne godine, ne plaća ih poslije isteka godinu dana od započinjanja perioda osiguranja za tu godinu,*
- g) potraživanja od dužnika koji obaveze po osnovu premije reosiguranja ne plaća poslije isteka perioda reosiguranja, a ako je taj period duži od jedne godine, ne plaća ih poslije isteka godinu dana od započinjanja perioda reosiguranja za tu godinu,*
- d) potraživanja od lica koje je povezano lice s društvom za osiguranje, a koja bi inače bila klasifikovana u drugu ili treću kategoriju.*

Iznos rezervisanja za potencijalne gubitke dobija se primjenom sljedećih procenata na bruto iznos potraživanja od komitenata:

Kategorija	%rezervisanja
Prva kategorija	5%-10%
Druga kategorija	25%-50%
Treća kategorija	50%-75%
Četvrta kategorija	100%

Gotovinski ekvivalenti gotovina

Gotovinski ekvivalenti i gotovina uključuju gotovinu u blagajni, depozite kod komercijalnih banaka, kao i visoko likvidna sredstva koja se mogu brzo konvertovati u poznate iznose gotovine, uz beznačajan rizik od promjene vrijednosti.

Izdvojena sredstva za preventivu

Izdvojena sredstva za preventivu obrazuju se izdvajanjem iz bruto premija u skladu sa Pravilnikom. Izdvojena sredstva za preventivu se mogu koristiti za potrebe preventive u skladu sa internim aktom i propisima za preventivu, kao i evropskim standardima donijetim od strane Evropskog komiteta osiguranja.

Finansijske obaveze

Finansijske obaveze obuhvataju kratkoročne obaveze iz poslovanja i ostale obaveze. Finansijske obaveze se inicijalno priznaju u iznosu primljenih sredstava. Nakon početnog priznavanja finansijske obaveze se mjere u iznosu po kome je obaveza početno priznata umanjena za otplate glavnice, uvećana za iznose kapitalizovanih kamata i umanjena za bilo koji otpis odobren od strane povjerioca. Finansijske obaveze su iskazane po

amortizovanoj vrijednosti korišćenjem efektivne kamatne stope. Obaveze po osnovu kamata na finansijske obaveze se evidentiraju na teret finansijskih rashoda u periodu na koji se odnose i prikazuju u okviru ostalih kratkoročnih obaveza. Finansijska obaveza prestaje da se priznaje kada Društvo ispunji obavezu ili kada je obaveza plaćanja predviđena ugovorom ukinuta ili istekla.

Tekući porez na dobitak

Tekući porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit. Tekući porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava primjenom propisane poreske stope od 10% na osnovicu utvrđenu poreskim bilansom, koju predstavlja iznos dobitka prije oporezivanja po dobitku efekata usklađivanja prihoda i rashoda u skladu sa poreskim propisima Republike Srpske.

Poreski propisi Republike Srpske ne predviđaju mogućnost da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao osnova za povrat poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

Odložena poreska sredstva i odložene poreske obaveze

Odloženi porez na dobitak se obračunava korišćenjem metode utvrđivanja obaveza prema izvještaju o finansijskom položaju – bilansu stanja, za privremene razlike proizašle iz razlike između poreske osnove potraživanja i obaveza u bilansu stanja i njihove knjigovodstvene vrijednosti. Važeće poreske stope na dan bilansa stanja ili poreske stope koje su nakon tog dana stupile na snagu, koriste se za utvrđivanje razgraničenog iznosa poreza na dobitak. Odložene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive privremene razlike. Odložena poreska sredstva se priznaju za sve odbitne privremene razlike i efekte poreskih gubitaka i poreskih kredita, koji se mogu prenositi u naredne fiskalne periode, do stepena do kojeg će vjerovatno postojati oporezivi dobitak od kojeg se prenijeti poreski gubitak i krediti mogu umanjiti.

Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata

Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata predstavljaju plaćanja prema važećim republičkim i opštinskim propisima radi finansiranja raznih komunalnih i republičkih potreba. Ovi porezi i doprinosi uključeni su u okviru ostalih poslovnih rashoda.

Porez na dodatu vrijednost

Zakonom o porezu na dodatu vrijednost uvedena je obaveza i regulisan je sistem plaćanja poreza na dodatu vrijednost (PDV) na teritoriji Bosne i Hercegovine. Članom 25 navedenog Zakona usluge osiguranja i reosiguranja su oslobođene plaćanja poreza na dodatu vrijednost

Beneficije za zaposlene

a) Porezi i doprinosi za obezbjeđenje socijalne sigurnosti zaposlenih

U skladu sa domaćim propisima i usvojenom računovodstvenom politikom, Društvo je obavezno da uplaćuje doprinose raznim državnim fondovima za socijalnu zaštitu. Ove obaveze uključuju doprinose na teret zaposlenih u iznosima koji se obračunavaju primjenom specifičnih, zakonom propisanih stopa. Društvo ima zakonsku obavezu da izvrši obustavu obračunatih doprinosa iz bruto zarada zaposlenih i da za njihov račun izvrši prenos obustavljenih sredstava u korist odgovarajućih državnih fondova.

Doprinosi na teret zaposlenih knjiže se na teret troškova u periodu na koji se odnose.

b) *Obaveze po osnovu otpremnina*

U skladu sa Pojedinačnim kolektivnim ugovorom, Društvo je u obavezi da isplati otpremnine, radnicima koji su zaključili ugovor o radu na neodređeno vrijeme, prilikom odlaska u penziju u visini tri prosječne plate Društva ili tri prosječne plate radnika, ako je to za njega povoljnije. Kao osnovica za obračun uzima se najveća mjesечna plata ostvarena u poslednjih 12 mjeseci prije ostvarivanja prava na penziju. Na osnovu IAS 19 – Primanja zaposlenih zahtijeva se obračun i evidentiranje sadašnje vrijednosti akumuliranih prava zaposlenih na otpremnine.

Izvještavanje po segmentima

Segment je zasebno prepoznatljiv dio društva koji je angažovan na pružanju usluga (poslovni segment) ili na pružanju usluga u određenom ekonomskom okruženju (geografski segment) koji u sebi sadrži rizike i koristi razlike od onih u drugim segmentima.

14.4. ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE PROCJENE

Ove objave nadopunjaju bilješku o upravljanju izmjenjenim rizicima i bilješku o upravljanju rezervama osiguranja.

Društvo sačinjava procjene i pretpostavke o budućnosti. Takve pretpostavke i procjene, po definiciji će rijetko odgovarati stvarnim rezultatima.

Procjene vezane uz rezervacije za ugovore o osiguranju predstavljaju najznačajniji izvor neizvjesnosti procjena.

14.4.1. Glavni izvori neizvjesnosti promjena

Procjene neizvjesnosti vezane uz rezerve

Najznačajnije promjene vezane za finansijske izvještaje Društva odnose se na formiranje rezervi. Društvo ima razumno oprezan pristup formiranju rezervisanja u skladu sa regulativom Agencije za osiguranje RS.

Dobici od umanjenja vrijednosti zajmova i potraživanja

Potrebe za umanjivanjem vrijednosti imovine koja se vodi po amortizovanom trošku se primjenjuje kako je navedeno u računovodstvenoj politici.

Procjena neizvjesnosti rizika uz sudske sprove

Za sudske postupke koji se vode protiv Društva, ali se ne odnose na štete, Društvo je formiralo rezervu.

Društvo računa poreske obaveze u skladu sa poreskim propisima Republike Srpske. Poreske prijave odobrava poreska uprava koja ima pravo na naknadne kontrole.

Regulatorni zahtjevi

Agencija za osiguranje Republike Srpske je ovlaštena za provođenje regulatornog nadzora nad poslovanjem Društva i može zahtijevati izmjene knjigovodstvene vrijednosti imovine i obaveza u skladu sa odgovarajućim propisima.

14.4.2. Ključne računovodstvene prepostavke u primjeni računovodstvenih politika

Upravljanje rizikom osiguranja

Primarni rizik kojem je društvo izloženo po ugovorima o osiguranju je rizik da stvarne štete i naknade, ili vrijeme njihovog nastanka, bude različito od očekivanih. Na ovo utiču učestalost i veličina šteta, stvarne isplate naknada i naknadni razvoj dugoročnih šteta. Cilj Društva je da osigura da rezerve budu dovoljne za pokriće ovih obaveza.

Rizik osiguranja se odnosi na neizvjesnost osiguranja kao djelatnosti. Najznačajnije komponente rizika osiguranja su premijski i rizik rezervisanja. Oni se tiču adekvatnih premijskih tarifa i adekvatnih rezervisanja u odnosu na obaveze iz osiguranja i kapitalnom osnovu.

Premijski rizik je prisutan u trenutku izdavanja polise prije nego što se dogodi osigurani slučaj te predstavlja rizik da će troškovi i štete koje će nastati biti veći od primljenih premija. Rizik rezervi predstavlja rizik da je ukupan nivo tehničkih rezervi krivo procjenjen ili da će stvarne štete varirati oko statističke srednje vrijednosti. Rizik odustajanja predstavlja neočekivano veću ili manju premijsku stopu odustajanja od polisa.

Upravljanje rizicima

Društvo upravlja rizikom osiguranja kroz procedure odobravanja transakcija, cijena usluga i reosiguranjem. Strategija pribave teži diverzifikaciji koja će osigurati uravnotežen portfelj. Društvo reosigurava dio rizika pribave kako bi se kontrolisala izloženost gubicima i zaštitio kapital. Adekvatnost obaveza procjenjuje se uzimajući u obzir odgovarajuću imovinu.

Koncentracija rizika osiguranja

Uprava Društva vjeruje da Društvo nema značajnih koncentracija izloženosti prema bilo kojoj skupini osiguranika.

Osnovne prepostavke koje imaju najveći uticaj na priznatu imovinu, obaveze, prihode i rashode iz poslovanja

Na datum izvještavanja formira se rezervacija za procijenjeni konačan trošak podmirenja svih nastalih šteta koje proizilaze iz događaja nastalih do tog datuma, bilo da je prijavljena ili ne, zajedno sa odgovarajućim troškovima obrade štete umanjeno za već likvidirane iznose.

Obaveze za prijavljene štete (RBNS) je procijenjena posebno za svaku pojedinačnu štetu uvezši u obzir okolnosti, dostupne informacije od procjenitelja i dokaze o iznosima sličnih šteta. Pojedinačne štete se redovno pregledavaju i rezerva se redovno ažurira kada se prijave nove informacije.

Udio reosiguranja se određuje na osnovu ugovora o reosiguranju koji je vrijedio u trenutku nastanka štete.

Procjena rezervi za nastale neprijavljene štete (IBNR) je podložna većem stepenu neizvjesnosti nego rezerve za prijavljene štete.

Ključne metode za obračun IBNR, koje se nisu mjenjale u odnosu na prethodnu godinu su:

- Metoda lančanih ljestvica
- Metoda očekivane kvote šteta

Pretpostavke koje imaju najveći uticaj na mjerjenje iznosa rezervi za neživotna osiguranja su sledeće:

Očekivana kvota šteta

Kvota šteta predstavlja omjer nastalih šteta u odnosu na zarađene premije. Očekivana kvota šteta prati trend kvote šteta proteklih godina.

Preostali faktor razvoja šteta

Za štete „dugog repa“ nivo rezervi u velikoj mjeri zavisi o procjeni razvoja šteta od poslednje godine razvoja za koju postoje istorijski podaci do konačnog razvoja. Preostali faktori razvoja šteta se procjenjuje matematičkim metodama ili se baziraju na aktuarskoj procjeni.

Test adekvatnosti obaveza

Očekivani novčani tokovi vezani za štete i troškove se procjenjuju na osnovu iskustva iz proteklog perioda i usklađuju za značajne pojedinačne gubitke za koje se ne očekuje da će se ponoviti. Test je proveden na ukupnom neživotnom portfelju.

Osjetljivost dobiti ili gubitaka na promjene značajnih varijabli

U neživotnim osiguranjima, varijable koje imaju najveći uticaj na obaveze osiguranja odnose se na nastanak šteta i promjene u troškovima.

Odredbe i uslovi ugovora o osiguranju koje imaju značajni uticaj na iznos, vrijeme i neizvjesnost budućih novčanih tokova

Društvo nudi osiguranje automobilske odgovornosti i osiguranje nezgode. Društvo ima mogućnost uvećanja premije kao i odbijanje šteta koje proizilaze iz prevara. Buduće štete su glavni izvor neizvjesnosti koji utiče na iznos i vrijeme budućih novčanih tokova. Iznos plaćen po pojedinoj šteti je ograničen sumom osiguranja koja je utvrđena u polisi osiguranja.

Ostali značajni izvori neizvjesnosti vezani za neživotna osiguranja proizilaze iz regulative koja daje pravo prijave štete prije stupanja na snagu zastare (3 godine). Ova odredba je posebno značajna za trajnu invalidnost koja proizilazi iz osiguranja nezgode.

14.4.3. Upravljanje finansijskim rizicima

Ovi rizici uključuju tržišni, kreditni i rizik likvidnosti. Svaki od ovih rizika je opisan dalje u tekstu sa sažetkom načina na koje Društvo upravlja tim rizikom.

Tržišni rizik

Tržišni rizik uključuje tri vrste rizika:

- Valutni rizik – rizik da će se vrijednost ili budući novčani tokovi finansijskih instrumenata mijenjati zbog promjene kursa.
- Rizik promjene kamatnih stopa – rizik da će se fer vrijednost ili budući novčani tokovi finansijskih instrumenata mijenjati zbog promjene u tržišnim kamatnim stopama.
- Cjenovni rizik – rizik da će se vrijednost ili budući novčani tokovi finansijskih instrumenata mijenjati zbog promjene cijena na tržištu.

Kamatni rizik

Društvo nema obaveze po uzetim kreditima i promjene kamatnih stopa ne utiču na nivo tehničkih rezervi. Sva kamatorna ulaganja Društva na dan izvještavanja nose fiksnu kamatnu stopu tako da ne bi bilo direktnog efekta na dobit ili gubitak u slučaju promjene kamatnih stopa.

Cjenovni rizik

Glavni izvor izloženosti cjenovnom riziku su ulaganja u hartije od vrijednosti. Na dan 31.12.2021. godine cilj Društva je ulaganje u diverzifikovani portfelj visoko kvalitetnih, likvidnih hartija od vrijednosti. Portfelj Društva je ograničen parametrima koje donosi Uprava društva i regulatorni organ.

Rizik promjene kursa

Društvo je izloženo riziku promjene kursa kroz transakcije u stranim valutama. Te transakcije su uglavnom vezane za likvidirane ino štete. Obim i značaj tih transakcija i eventualni rizik u vezi sa njima praktički ne mogu uticati na dobitak ili gubitak Društva.

Kreditni rizik

U toku svog redovnog poslovanja Društvo je izloženo kreditnom riziku. Kreditni rizik se odnosi na rizik da druga strana neće izmiriti svoje ugovorene obaveze ili će rezultirati finansijskim gubitkom. Izloženost Društva i kreditni rejting klijenta stalno se nadgledaju a ukupna vrijednost zaključnih finansija je razdijeljena između odobrenih klijenata. Društvo permanentno prati finansijske struje i poslovanje svojih značajnih komitenata odnosno izloženosti riziku deponovanja i ulaganja sredstava.

Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti nastaje kao rezultat finansijskih aktivnosti Društva i upravljanja pozicijama. U izvještajnom periodu Društvo je vodilo računa o likvidnosti i na taj se način štitilo od prekomjerne izloženosti riziku bočne strukture i strukture neusklađenosti imovine sa obavezama. Rukovodstvo Društva svakodnevno razmatra izvještaj i stanje deponovanih sredstava. Empirijski se utvđuju kritični dani za likvidnost Društva, odnosno datumi značajnog odliva sredstava. Na osnovu identifikacije raspoloživih sredstava i dnevno utvrđenih potreba, donosi se odluka o korištenju sredstava.

Što se tiče fer vrijednosti finansijskih instrumenata u izvještajnom periodu Društvo je akcije MKD Credis a.d. Banja Luka i MKD Auris a.d. Banja Luka, vrednovalo po fer vrijednosti. Ostala dugoročna značajna finansijska ulaganja odnose se na dugoročno oročene depozite u komercijalnim bankama u RS o čemu je bilo riječi u prethodnom tekstu. Ulaganja su iskazana u vrijednosti oročenih depozita

14.4.4. Napomene uz finansijske izvještaje

ANALIZA BILANSA STANJA

NEKRETNINE, OPREMA I NEMATERIJALNA ULAGANJA

Nematerijalna ulaganja na dan izvještavanja, u skladu sa MRS 38 – Nematerijalna sredstva, iskazana su prema nabavnoj vrijednosti umanjenoj za amortizaciju. Amortizacija nematerijalnih ulaganja se vrši u toku korisnog vijeka pri čemu se primjenjuje proporcionalni metod amortizacije. Stopa amortizacije iznosi 16,80%. Nematerijalna ulaganja na 31.12.2021. godine iznose 113.311 KM. Povećanje ove pozicije je rezultat dodatnog ulaganja u informacioni sistem.

Vrijednost zemljišta kao bilansne pozicije, na dan 31.12.2021. godine iznosi 666.592 KM. Kupovina novog zemljišta u Trebinju i Istočnom Sarajevu dovela je do povećanja vrijednosti zemljišta.

Опис	Земљиште	Опрема	Аванси и инвестиције у току	Инвестиционе неректнине	Грађевински објекти	Укупно неректнине и опрема	Нематеријална улагања
Набавна вриједност							
Станје 1. Јануар 2021. године	333.483	2.958.112	3.126.787	7.448.372	788.006	14.654.760	111.081
Повећања	333.109	680.325	1.073.893	76.813		2.164.140	94.374
Смањења							
Станје 31. децембар 2021. године	666.592	3.638.437	4.200.680	7.525.185	788.006	16.818.900	205.456
Исправка вриједности							
Станје 1. Јануар 2021. године		1.397.175		366.494	63.891	1.827.560	77.732
Повећања		394.556		88.766	10.244	493.566	14.413
Смањења							
Станје 31. децембар 2021. године		1.791.731		455.259	74.135	2.321.126	92.145
Садашња вриједност							
Станје 31. децембар 2020. године	333.483	1.560.937	3.126.787	7.081.878	724.115	12.827.202	33.350
Станје 31. децембар 2021. године	666.592	1.846.706	4.200.680	7.069.925	713.871	14.497.774	113.311

U toku 2021. godine izvršena je nabavka nove opreme u iznosu od 680.325 KM. Nabavka se većim dijelom odnosi na prošrenje voznog parka društva to jest kupovinu određenog broja službenih automobila kao i nabavku kancelarijskog namještaja i računarske opreme za

novootvorene poslovne jedinice. Tekuća amortizacija iznosi 394.556 KM a sadašnja vrijednost na dan 31.12.2021. godine 1.846.706 KM.

Pozicija investicione nekretnine se uvećala za 76.813 KM. kao rezultat dodatnih ulaganja u nvesticionu nekretninu Čelinac. Tekuća amortizacija je iznosila 88.766 KM.

Ulaganja u građevinske objekte u toku 2021 godine nije bilo.

Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema i investicione nekretnine u pripremi iznose 4.200.680 KM i pokazuje povećanje u odnosu na prethodnu godinu za 34,34%. Rezultat je to novog ulaganja u poslovne objekte u izgradnji u Banja Luci, Bijeljini, Kostajnici i Istočno Sarajevo.

Pregled investicija u toku i datih avansa:

	31. децембар 2021.	31. децембар 2020.
Пословни објекат у Бањој Луци	2.899.519	2.101.622
Сувласнички дио некретнине у Сарајеву (за смјештај Бироа зелене карте БиХ)	47.666	47.666
Грађевински објекат у изградњи - Костајница	300.933	293.733
Сувласнички дио пословног простора (Агенција за надзор осигурања ФБИХ)	75.846	75.846
Грађевински објекат у изградњи - Бијељина	838.344	607.920
Грађевински објекат у изградњи - Источно Сарајево	38.372	0
Укупно:	4.200.680	3.126.787

Nabavna vrijednost investicija u toku je formirana po osnovu ugovora o izgradnji i računa dobavljača o isporukama dobara i izvršenim uslugama.

УЧЕШЋЕ У КАПИТАЛУ ОСТАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА

Pozicija učešće u kapitalu ostalih pravnih lica veća je za 60.592 KM.

Vrijednost akcija pravnog lica „MKD Auris“ Banja Luka, sa 49% učešćem u vlasništvu je uvećana u toku 2021 godine na osnovu učešća u ostvarenoj dobiti ranijih godina.

Vrijednost akcija pravnog lica „MKD Kredis“ uvećana je po osnovu kupovine dodatnog paketa vlasničkih akcija i učešća u ostvarenoj dobiti ranijih godina

	31. децембар 2021.	31. децембар 2020.
МКД Кредис	722.011	675.166
МКД АУРИС	1.145.554	1.131.807
Укупно:	1.867.565	1.806.973

DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

	31. децембар 2021.	31. децембар 2020.
<i>Обавезна дугорочна улагања:</i>		
Биро зелене карте у Босни и Херцеговини	620.275	592.525
Дугорочни зајам – Ауто центар Алфа	900.000	1.350.000
Дугорочни зајам - остали	344.969	0
<i>Исправка вриједности дугорочних фин. пласмана:</i>	0	(135.000)
Укупно:	1.865.244	1.807.525

Dugoročni finansijski plasmani na dan 31. decembar 2021. godine iznose 1.865.244 konvertibilnih maraka i odnose se na sredstva uplaćena za formiranje sredstava rezervnog fonda i fonda za naknadu šteta Biroa zelene karte u Bosni i Hercegovini, te na dugoročni zajam privrednom društvu Auto centar Alfa d.o.o. u visini od 900.000,00 KM. Zajam je osiguran založnim pravom prvog reda na nekretnini u skladu sa pravilnikom o ulaganju sredstava društava za osiguranje za pokriće tehničkih rezervi društva.

Sredstva u Rezervnom fondu Biroa Zelene Karte BiH iznose 401.563 KM. Ovaj fond je ustanovljen na nivou BiH po osnovu reosiguranja zelene karte. Sredstva se formiraju po osnovu utvrđenog broja samopridržaja, pomnoženim sa ugovornim samopridržajem reosiguravajućeg pokrića. Sredstva Rezervnog fonda se tretiraju kao unaprijed plaćena sredstva po nastalim prijavljenim, i nastalim a neprijavljenim štetama zelene karte, a sve u skladu sa međunarodnim sporazumima. U posmatranom periodu, Društvo je po ovom osnovu Birou Zelene Karte BiH uplatilo iznos od 24.775,76 KM.

Ova sredstva se koriste za plaćanje odštetnih zahtjeva koje Birou ZK BiH dostave drugi nacionalni birovi na iznose manje od iznosa samopridržaja reosiguravajućeg pokrića.

Takođe, ova sredstva se mogu koristiti i za plaćanje šteta po osnovu Fonda za naknadu šteta.

Fond za naknadu šteta od 218.711 KM je takođe ustanovljen na nivou Države BiH i služi za nadoknadu šteta prema oštećenicima iz zemlje i inostranstva u slučaju da društvo iz BiH nije izvršilo isplatu štete zbog likvidacije, stečaja i slično. Upravni odbor Biroa Zelene Karte BiH na sjednici održanoj 15.12.2011. godine donio je Odluku broj: 04-01-2-4174-6/11 o donošenju „Finansijskog plana Fonda za naknadu šteta za 2011. godinu“ i načinu popunjena Fonda za naknadu šteta za 2012. godinu. Na osnovu ovog akta članice su bile dužne uplatiti iznos od 500.000 KM.

Ukupna vrijednost sredstava angažovanih u ovim fondovima je 620.275 KM.

OSTALI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

U skladu sa Zakonskim odredbama, Društvo je u 2021. godini održavalo već uložena sredstva i ulagalo nova slobodna sredstva u raspoložive finansijske instrumente, poštujući prije svega načela sigurnosti ulaganja, tržišnosti, isplativosti, likvidnosti te odgovarajuće disperzije ulaganja

	31. децембар 2021.	31. децембар 2020
<i>Дугорочно ороћени депозити у банкама:</i>		
Сбер банка	600.000	0
Микрофин банка	100.000	100.000
Нова банка	3.500.000	450.000
Укупно:	4.200.000	550.000

Dugoročno oročena novčana sredstva kod poslovnih banaka su oročena na period duži od godinu dana, sa kamatnom stopom za Novu banku od 1,40% i za Mikrofin banku od 1,50% godišnje.

Dugoročni finansijski plasmani na dan 31. decembar 2021. godine u iznosu od 4.200.000 konvertibilnih maraka se odnose na dugoročno oročena novčana sredstva kod Sber banke, Mikrofin banke a.d. Banja Luka i Nova banke a.d. Banja Luka na periode od 24 mjeseca.

DATI AVANSI

Analitika datih avansa na dan 31.12.2020 godine data je u narednoj tabeli. Društvo je na dan bilansa izvršilo ispravku vrijednosti ovih potraživanja na osnovu pravilnika o procjeni bilansnih i vanbilansnih pozicija društava za osiguranje

POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PREMIJE

Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina čine značajnu poziciju aktive bilansa stanja sa učešćem od 27,62% u iznosu od 9.675.596 KM. Društvo je u skladu sa Pravilnikom o procjeni bilansnih i vanbilansnih pozicija društava za osiguranje izvršilo ispravku vrijednosti po svim vrstama potraživanja.

Najveću stavku u strukturi ovih potraživanja čine potraživanja po osnovu premije neživotnih osiguranja u iznosu od 1.857.726 KM. Izvršena je ispravka vrijednosti u iznosu 1.008.457 KM te je neto iznos potraživanja po osnovu premije 849.269 KM sa rastom od 96,26% u odnosu na prethodnu godinu

OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA

Dominantnu poziciju u ostalim kratkoročnim potraživanjima čine potraživanja po osnovu prava na regres u iznosu od 533.281 KM sa rastom u odnosu na prethodnu godinu za 48,28%. Potraživanja iz specifičnih poslova nisu se mijenjala u odnosu na prethodnu godinu

KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

Опис	Краткорочни финансијски пласмани у земљи	Финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успеха	Укупно
Бруто стање на крају године	1.844.254	6.905.712	8.749.966
ИВ на крају године	1.249.685	-	1.249.685
31.12.2021. године	594.569	6.905.712	9.999.651

Kratkoročni finansijski plasmani obhvataju pozajmice fizičkim i pravnim licima.

Finansijska sredstva po fer vrijednosti obuhvataju:

ulaganje u obveznice, hartije od vrijednosti čiji je emitent ili garant BiH, Republika Srpska, Centralna banka BiH i fondovi iz člana 8. Zakona o Investiciono – razvojnoj banci Republike Srpske. Na dan bilansa struktura ulaganja u ove hartije je sljedeća:

Ознака	Количина	Цијена	Вриједност
PCPC-O-A	1.105.664	0,1990	220.027
PCPC -O-B	754.903	0,1996	150.679
PCPC -O-C	1.625.626	0,19654	319.500
PCPC -O-D	423.600	0,2976	126.063
PCPC -O-E	399.839	0,3960	158.336
PCPC -O-F	650.630	0,39616	257.754
PCPC -O-G	519.840	0,39524	205.462
PCPC -O-H	94.000	0,4950	46.530
PCPC -O-I	43.251	0,5880	252.988
PCPC -O-K	352.395	0,7784	274.304
PCPC -O-L	185.000	0,9770	180.745
PCPC -O-M	82.540	0,9600	79.238
PCPC -O-N	200.000	0,9700	194.000
РСБД-О18	1.500	999,90	1.499.850
РСБД -О19	1.000	990,90	999.900
РСБД-О19	530	99,99	529.947
PCPC-О-Б	75.172	99,80	15.004
PCPC-О-И	40.000	98,00	23.520
PCPC-О-Ј	19.000	98,11	13.049
PCPC-О-К	23.454	97,30	179.385
PCPC-О-Л	192.131	97,70	187.712
	6.790.075		5.913.993

ulaganje u obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti kojima se trguje na službenom berzanskom tržištu u RS, odnosno BiH. Na osnovu Člana 9, Stav 1, Tačka 5 Društvo je izvršilo ulaganje u obveznice emitenta MKD Kredis a.d. Banja Luka i MKD Auris a.d. Banja Luka. MKD Kredis i MKD Auris su pravna lica sa sjedištem u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini. Na dan bilansa struktura je sljedeća:

Ознака	Количина	Цијена	Вриједност
CRF-O-B	250	126,875	31.719
AURS-O-A	1.200	800,000	960.000
	1.450		991.719

GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

	31. децембар 2021.	31. децембар 2020.
Жиро рачун	449.209	781.889
Благајна	2.112	6.089
Девизни рачун	4.961	4.961
Укупно:	456.282	792.939

AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

Najveću stavku u strukturi ove pozicije čine razgraničeni troškovi pribave koji u strukturi AVR-a učestvuju sa 73,55% i pokazuju rast za 30,09 %. U ostala razgraničenja spadaju: Unaprijed plaćeni troškovi za štete, Unaprijed plaćeni troškovi zakupa, Unaprijed plaćeni troškovi po osnovu ostalih ugovora, Unaprijed plaćeni troškovi reklamnog prostora i ostalo.

KAPITAL

Pozicija kapitala bilježi pad u odnosu na prethodnu godinu 20,63%.

Prema Zakonu o privrednim društvima, akcionarsko društvo je obavezno da u zakonske rezerve unosi 5% dobiti na kraju tekuće godine umanjene za gubitak iz prethodne godine, sve dok te rezerve zajedno sa rezervama kapitala ne dostignu visinu od najmanje 10% osnovnog kapitala ili osnivačkim aktom, odnosno statutom određeni veći dio osnovnog kapitala. Zakonske rezerve za 2021. godinu iznose 501.730 KM.

КАПИТАЛ:	31.12.2021
Акцијски капитал	5.250.000
Законске резерве	501.730
Нераспоређени добитак	2.428.346
Укупно:	8.180.076

OBAVEZE PO OSNOVU ŠTETA

	31. децембар 2021.	31. децембар 2020.
Обавезе по штетама неживотних осигурања	0	5.750
Укупно:	0	5.750

DUGOROČNA REZERVISANJA

	31. децембар 2021.	31. децембар 2020.
Резервације за отпремнине	73.429	73.429
Укупно:	73.429	73.429

Резервисања за зараде запослених у складу са МРС 19 износе 73.429. Стандард се примјењују од 2009. године и резервисања се раде на крају пословне године.

DOBAVLjAČI

	31. децембар 2021.	31. децембар 2020
Добављачи у земљи	752.996	717.785
Укупно:	752.996	717.785

OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE

	31. децембар 2021.	31. децембар 2020.
Обавезе за зараде и накнаде зарада	137.407	123.843
Обавезе за порезе и доприносе на зараде	171.962	146.981
Остале обавезе за порезе и накнаде	1.947	1.211
Укупно:	311.316	272.035

Kratkoročne obaveze iznose 311.316 KM i prate prošlogodišnji nivo. U 2021. godini Društvo je uspjelo na vrijeme da izmiri obaveze prema zaposlenim i budžetima. Stanje obaveza odnosi se na obračunatu platu u decembru 2021. godine koja je isplaćena u januaru 2022. godine.

KRETANjA NA PRENOSNOJ PREMIJI

	31. децембар 2021.	31. децембар 2020.
Стanje na почетку године	12.651.826	11.967.637
Промјене преносне премије	1.362.900	684.189
Стanje na крају године	14.014.727	12.651.826

REZERVISANE ŠTETE

	31. децембар 2021.	31. децембар 2020.
Резервисања за пријављене а неликвидиране штете	527.373	824.542
Резервисања за настале а непријављене штете ИБНР	4.455.031	3.319.235
Укупно:	4.982.404	4.143.777

ZARADA PO AKCIJI

	31. децембар 2021.	31. децембар 2020.
Нето добитак обрачунског периода	974.637	823.840
Просјечан пондерисан број издатих акција	52.500	52.500
Зарада по акцији	18,56	15,69

Društvo vrši reosiguranje po osnovu zelene karte posredstvom Biroa zelene karte BiH, gdje je riječ o reosiguranju viška šteta po međunarodnoj zelenoj karti od autoodgovornosti u tri nivoa zaštite.

Društvo je kontaktiralo tržište reosiguranja u evropskim zemljama te je obezbjedilo nešto povoljnije uslove reosiguranja od postojećih. Zbog zakonskih propisa u Federaciji Bosne i Hercegovine, Društvo je dužno da ugovor o reosiguranju zaključi sa domaćim reosiguravačem.

Za reosiguranje autoodgovornosti i imovinskih rizika na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine Društvo je zaključilo ugovor o kvotno-ekscedentnom reosiguranju sa Bosna Reosiguranje d.d. Sarajevo dok je za reosiguranje domaće autoodgovornosti za rizike sa teritorije Republike Srpske Društvo zaključilo ugovor o reosiguranju sa Europa Re dok su imovinski rizici reosigurani sa proporcionalnim ugovorom - eksedentom kod Dunav Re a.d.o. Beograd.

Takođe, Društvo je zaključilo kvotni ugovor o reosiguranju za kombinovano osiguranje motornih vozila – kasko, sa Bosna Re za rizike sa teritorije Federacije Bosne i Hercegovine, a sa Dunav Re i VIG Re za rizike sa teritorije Republike Srpske. Pored auto kaska, VIG Re će pokrivati viškove iznad samopridržaja Društva i za osiguranje opšte odgovornosti, osiguranje robe u prevozu i prevoznikove odgovornosti za robu, prevoz novca i osiguranje nezgode.

:

ANALIZA BILANSA USPJEHA

Poslovni prihodi

	31. dec. 2021.	31. dec. 2020.
Prihodi od premije osiguranja i saosiguranja	26.244.084	23.716.360
Prihodi od ukidanja i smanjenja rezervisanja	888.940	12.157
Prihodi po osnovu učešća saosigurannja u naknadi šteta neživotnih osiguranja	368.279	295.525
Prihodi od povrata poreskih i drugih dadžbina	74.166	34.329
Drugi poslovni prihodi	891.856	667.114
Poslovni prihodi	28.467.325	24.725.485

Poslovni rashodi

	31. dec. 2021.	31. dec. 2020.
Rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose	796.671	816.338
Naknade štete i ostale naknade	10.139.798	8.127.717
Troškovi amortizacije i rezervisanja	514.479	424.183
Troškovi materijala, energije, usluga i nem.tr.	13.414.874	11.732.043
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	2.391.251	2.083.518
Poslovni rashodi	27.257.073	23.183.799

Finansijski prihodi

	31. dec. 2021.	31. dec. 2020.
Prihodi od kamata	266.450	259.599
Pozitivne kursne razlike	0	0
Finansijski prihodi	266.450	259.599

Finansijski rashodi

	31. dec. 2021.	31. dec. 2020.
Rashodi kamata	135.928	45.952
Negativne kursne razlike	0	0
Finansijski rashodi	135.928	45.952

Ostali prihodi

	31. dec. 2021.	31. dec. 2020.
Ostali prihodi	201.840	154.075
Ostali prihodi	201.840	154.075

Ostali rashodi

	31. dec. 2021.	31. dec. 2020.
Ostali rashodi	969.504	255.330
Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nem.sredstava, nekretnina i dr.	0	0
Ostali rashodi	969.504	255.330

Prihodi od usklađivanja vrijednosti

	31. dec. 2021.	31. dec. 2020.
Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	185.194	298.031
Prihodi od usklađivanja vrijednosti	185.194	298.031

Ukupni prihodi od usklađivanja vrijednosti se odnose na tržišno vrednovanje državnih obveznica koje se nalaze u portfoliju Društva, i služe za pokriće tehničkih rezervi.

Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina

	31. dec. 2021.	31. dec. 2020.
Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika	105.312	14.824
Prihodi po osnovu promjene računovodstvene politike	105.312	14.824

Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina

	31. dec. 2021.	31. dec. 2020.
Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	367.730	355.072
Rashodi po osnovu promjene računovodstvene politike	367.730	355.072

Dobitak i porez na dobitak

	31. децембра 2021.	31. децембра 2020.
Dobitak prije oporezivanja	495.886	1.027.388

Porez na dobitak (10%)	122.133	203.548
Neto dobit	373.753	823.840

Zarada po akciji

	31. децембар 2021.	31. децембар 2020.
Neto dobitak obračunskog perioda	974.637	823.840
Prosječan ponderisan broj akcija	52.500	52.500
Zarada po akciji	18,56	15,69

Analiza odobrenih bonusa i popusta

Društvo je ispoštovala Uredbu o jedinstvenim premijskim stopama i zajedničkoj tarifi za osiguranje vlasnika i korisnika motornih vozila od odgovornosti, kao i sve ostale važeće uslove i tarife Osiguranja Aura.

Povezana lica

Povezana lica su MKD Credis gdje udio Društva iznosi 30% akcijskog kapitala i MKD Auris gdje udio Društva iznosi 49% akcijskog kapitala.

Posrednici u osiguranju

Društvo je imalo zaključen ugovor sa više posredničkih agencija, koju svoju djelatnost uglavnom obavljaju na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovina.

Reosiguranje

Društvo vrši reosiguranje po osnovu zelene karte posredstvom Biroa zelene karte BiH, gdje je riječ o reosiguranju viška šteta po međunarodnoj zelenoj karti od autoodgovornosti u tri nivoa zaštite.

Društvo je kontaktiralo tržište reosiguranja u evropskim zemljama te je obezbjedilo nešto povoljnije uslove reosiguranja od postojećih. Zbog zakonskih propisa u Federaciji Bosne i Hercegovine, Društvo je dužno da ugovor o reosiguranju zakluči sa domaćim reosiguravačem te je tako Društvo zaključilo ugovor o kvotno-ekscedentnom reosiguranju sa Bosna Re d.d. Sarajevo, za reosiguranje domaće autoodgovornosti za rizike sa teritorije Republike Srpske zaključen je ugovor o reosiguranju sa Europa Re a imovinski rizici su reosigurani sa proporcionalnim ugovorom kod Dunav Re a.d. Beograd.

Takođe, Društvo je zaključilo kvotni ugovor o reosiguranju za kombinovano osiguranje motornih vozila – kasko, sa Bosna RE za rizike sa teritorije FbiH a sa Dunav RE i Vig RE za rizikoe sa teritorije RS. Pored auto kaska, Vig RE će pokrivati viškove iznad samopridržaja Društva i za osiguranje opšte odgovornosti, osiguranje robe u prevozu i prevoznikove odgovornosti za robu, prevoz novca i osiguranje nezgode.

Stalnost poslovanja

Stalnost poslovanja nije ugrožena.

Izvještaji koje društvo dostavlja agenciji za osiguranje RS:

R.br.	Izvještaj
1	Izvještaj o premiji osiguranja
2	Izvještaj o štetama
3	Izvještaj o pokazateljima likvidnosti
4	Izvještaj o mjesecnim tokovima gotovine
5	Izvještaj o kapitalu i ispunjavanju zahtjeva adekvatnosti kapitala za poslove u vrstama neživotnih osiguranja
6	Izvještaj o margini solventnosti za poslove u vrstama neživotnih osiguranja
7	Pregled stanja ulaganja sredstava za pokriće tehničke rezerve neživotnih osiguranja
8	Pregled stanja ulaganja sredstava za pokriće minimalnog garantnog fonda
9	Analitika ulaganja sredstava
10	Izvještaj o troškovima sprovodenja osiguranja
11	Izvještaj o transakcijama sa povezanim licima
12	Izvještaj o starosnoj strukturi datih avansa, potraživanja i plasmana
13	Izvještaj o promjenama ispravke vrijednosti datih avansa, potraživanja i plasmana
14	Bilans stanja
15	Bilans uspjeha
16	Bilans tokova gotovine
17	Izvještaj o promjenama na kapitalu
18	Izvještaj o troškovima pribave i razgraničenim troškovima pribave
19	Izvještaj o troškovima uprave za period
20	Izvještaj o premiji osiguranja
21	Izvještaj o premiji osiguranja od odgovornosti za motorna vozila
22	Izvještaj o obračunatoj premiji i naknadama po prodajnim kanalima
23	Izvještaj o premiji i štetama za osiguranje od ostalih šteta na imovini
24	Izvještaj o štetama (likvidirane, rezervisane, mjerodavne)
25	Izvještaj o štetama u osiguranju od odgovornosti za motorna vozila
26	Izvještaj o strukturi bruto rezervi za štete
27	Izvještaj o ostvarenim regresnim potraživanjima
28	Izvještaj o neto tehničkom rezultatu za neživotna osiguranja
29	Izvještaj o kvalifikacionoj strukturi
30	Izvještaj o korišćenju usluga zastupnika/posrednika u osiguranju i reosiguranju
31	Izvještaj o riješenim štetama - Run-off trougao za IBNR
32	Izvještaj o isplaćenim štetama - Run-off trougao za IBNR
33	Izvještaj o rezervama za nastale prijavljene štete - Run-off trougao za IBNR
34	Izvještaj o prijavljenim štetama - Run-off trougao za IBNR
35	Izvještaj o mjesecnim troškovima sprovodenja osiguranja
36	Pregled broja polisa i bruto premije obaveznog osiguranja AO

Pokazatelji poslovanja društva

Likvidnost

Pod pokazateljem likvidnosti, prema odredbama člana 4. Pravilnika o načinu utvrđivanja i praćenja likvidnosti društava za osiguranje („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 80/09), podrazumijeva se koeficijent likvidnosti, koji se izračunava kao odnos između vrijednosti likvidnih sredstava i vrijednosti dospjelih obaveza društva za osiguranje.

Likvidna sredstva društva za osiguranje u smislu pomenutog pravilnika predstavljaju:

- a) novčana sredstva na računima društva,
- b) novčana sredstva na deviznim računima društva po srednjem kursu na dan obračuna,
- v) novčana sredstva u blagajni,
- g) depoziti po viđenju,
- d) oročeni depoziti koji se mogu bezuslovno razročiti, izuzev deponovanih sredstava 50% minimalnog garantnog fonda propisanog članom 53. Zakona o društvima za osiguranje, te sredstava društava za osiguranje u rezervnom fondu Biroa zelene karte u BiH i fondu za naknadu šteta Biroa zelene karte u BiH,
- đ) hartije od vrijednosti koje se mogu trenutno unovčiti radi blagovremenog podmirenja dospjelih obaveza i to samo hartije od vrijednosti iz člana 4. stav 1. tačka 1. i 2. i člana 10. stav 1. Pravilnika o visini i načinu ulaganja sredstava za pokriće tehničkih rezervi i minimalnog garantnog fonda društava za osiguranje („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 10/09), te hartije od vrijednosti kojima se trguje na službenom berzanskom tržištu u Republici Srpskoj, odnosno BiH.

Dospjele obaveze društva za osiguranje u smislu ovog pravilnika obuhvataju sve obaveze iskazane u bilansnim i vanbilansnim pozicijama:

- a) dospjele obaveze iz poslova osiguranja po ugovorima o osiguranju,
- b) dospjele obaveze društva iz finansijskih aktivnosti,
- v) ostale dospjele obaveze,

Likvidnost Društva se utvrđuje i prati na osnovu novčanih tokova i pokazatelja likvidnosti. Pokazatelj likvidnosti Društva za osiguranje je odnos između likvidnih sredstava i dospjelih obaveza Društva. Dospjele obaveze Društva (kratkoročne obaveze) na dan 31.12.2021. godine iznose 906.393,78 KM. Koeficijent likvidnosti Društva iznosi 8,12.

15. SPISAK USLOVA I TARIFA

Redni broj	Šifra osiguranja	Naziv dokumenta	Datum usvajanja
1	10.01	Tarifa autoodgovornost	10.2.2015
2	7.99	Specijalni uslovi nafta i naftni derivati u kopnenom transportu	17.8.2015
3	7.99	Specijalni uslovi rizik kvara mesa od zaklane živine, divljači, ribe i stoke u kopnenom transportu	17.8.2015
4	7.99	Specijalni uslovi teške i vangabaritne pošiljke	17.8.2015
5	7.99	Klauzule transport	17.8.2015
6	9.01	Klauzule lom mašina	17.8.2015
7	2.01	Tarifa dopunsko zdravstveno	17.8.2015
8	3.01	Tarifa mini kasko	17.8.2015
9	5.01	Tarifa probni letovi AVKS-3	17.8.2015
10	5.01	Tarifa zmajevi AVKS-8	17.8.2015
11	5.01	Tarifa kasko avioni	17.8.2015
12	5.01	Tarifa avioni mirovanje AVKS-4	17.8.2015
13	5.01	Tarifa prototipovi AVKS-2	17.8.2015
14	6.01	Tarifa kasko čamci i jedrilice do 15 BRT	17.8.2015
15	6.01	Tarifa kasko plovni objekti iznad 15 BRT	17.8.2015
16	6.04	Tarifa kasko plovni objekti u izgradnji i rekonstrukciji	17.8.2015
17	7.03	Tarifa roba u međunarodnom transportu	17.8.2015
18	7.03	Tarife odgovornost drumskog vozara za štete na robi domaći transportu	17.8.2015
19	7.99	Tarifa za osiguranje pojedinačnih pošiljki	17.8.2015
20	7.99	Tarifa pošiljke u domaćem transportu po generalnoj polisi	17.8.2015
21	8.02	Tarifa imovina elektroprivreda	17.8.2015
22	8.02	Tarifa zanatska i uslužna djelatnost	17.8.2015
23	8.02	Tarifa trgovina i ugostiteljstvo	17.8.2015
24	9.04	Tarifa osiguranje aparata domaćinstva	17.8.2015

25	9.04	Tarifa osiguranje stvari domaćinstva	17.8.2015
26	9.04	Tarifa kombinovano osiguranje domaćinstva	17.8.2015
27	9.05	Tarifa objekti u izgradnji	17.8.2015
28	9.06	Tarifa objekti u montaži	17.8.2015
29	9.07	Tarifa osiguranje filmskih preduzeća	17.8.2015
30	9.08	Tarifa osiguranje imovine u jamama	17.8.2015
31	9.11	Tarifa osiguranje usjeva i plodova	17.8.2015
32	9.12	Tarifa osiguranje životinja	17.8.2015
33	9.99	Tarifa osiguranje prenosivih uređaja, aparata	17.8.2015
34	11.01	Tarifa odgovornost vlasnika aviona prema putnicima u unutrašnjem saobraćaju AVKS-6	17.8.2015
35	11.01	Tarifa odgovornost padobranaca AVKS-7	17.8.2015
36	11.01	Tarifa avionska odgovornost AVKS-9/1	17.8.2015
37	11.01	Tarifa avionska odgovornost AVKS-9/1	17.8.2015
38	11.01	Tarifa odgovornost vlasnika ili korisnika vazduhoplova	17.8.2015
39	11.01	Tarifa odgovornost vlasnika aviona AVKS-5	17.8.2015
40	12.01	Tarifa odgovornost plovni objekti	17.8.2015
41	13.12	Tarifa odgovornost brokera u osiguranju	17.8.2015
42	14.01	Tarifa novčana potraživanja	17.8.2015
43	14.02	Tarifa potrošački krediti	17.8.2015
44	14.03	Tarifa stambeni krediti	17.8.2015
45	14.05	Tarifa izvozni poslovi od komercijalnih rizika	17.8.2015
46	16.01	Tarifa prekid rada usled požara i dr.opasnosti (osiguranje šomaža)	17.8.2015
47	16.04	Tarifa otkup falsifikata	17.8.2015
48	16.05	Tarifa nedozvoljeno korštenje sredstava na računu	17.8.2015
49	16.99	Tarifa zloupotreba platnih i kreditnih kartica	17.8.2015
50	18.01	Tarifa pomoć na putu	17.8.2015
51	1.00	Opšti uslovi nezgode	17.8.2015
52	1.01	Dopunski uslovi nezgoda čl. domaćinstva	17.8.2015
53	1.01	Dopunski uslovi nezgoda paušalno	17.8.2015

54	1.01	Dopunski uslovi nezgoda kolektivno penzioneri	17.8.2015
55	1.01	Dopunski uslovi nezgoda kolektivno radnici	17.8.2015
56	1.02	Dopunski uslovi nezgoda članovi KUD	17.8.2015
57	1.02	Dopunski uslovi nezgoda dobrovoljni davaoci krvi	17.8.2015
58	1.02	Dopunski uslovi nezgoda letačko osoblje i putnici	17.8.2015
59	1.02	Dopunski uslovi nezgoda lovci i ribolovci	17.8.2015
60	1.02	Dopunski uslovi nezgoda članovi sportskih organizacija	17.8.2015
61	1.02	Dopunski uslovi nezgoda vatrogasci i spasioci	17.8.2015
62	1.02	Dopunski uslovi nezgoda za osiguranje vozača, putnika i radnika	17.8.2015
63	1.03	Dopunski uslovi nezgoda djeca nezgode	17.8.2015
64	1.03	Dopunski uslovi nezgoda učenici i studenti nezgode	17.8.2015
65	1.04	Dopunski uslovi nezgoda studenti u inostranstvu nezgode	17.8.2015
66	1.05	Dopunski uslovi nezgoda gosti hotela, motela, kampova nezgode	17.8.2015
67	1.05	Dopunski uslovi nezgoda posjetioci priredbi i sastanaka	17.8.2015
68	1.05	Dopunski uslovi nezgoda turisti i izletnici	17.8.2015
69	1.06	Dopunski uslovi nezgoda potrošači struje, plina i sl.	17.8.2015
70	1.06	Dopunski uslovi nezgoda pretplatnici	17.8.2015
71	1.07	Dopunski uslovi nezgoda članovi Planinarskog saveza	17.8.2015
72	1.07	Dopunski uslovi nezgoda ronioci	17.8.2015
73	1.07	Dopunski uslovi nezgoda polaznici tečaja skijanja i plivanja	17.8.2015
74	1.07	Dopunski uslovi nezgoda demontera mina, granata i dr.eksplozivnih predmeta	17.8.2015
75	1.07	Dopunski uslovi za vrijeme ferijalnog odmora	17.8.2015
76	1.07	Dopunski uslovi nezgoda hajkači (goniči) u lovu	17.8.2015
77	1.07	Dopunski uslovi nezgoda kaskaderi	17.8.2015
78	1.07	Dopunski uslovi nezgoda učesnici radničkih sportskih igara, dječjih ili omladinskih olimpijada	17.8.2015
79	1.99	Uslovi odgovornost ugovarača osiguranja	17.8.2015
80	2.01	Dopunski uslovi zdravstveno hirurške intervencije (operacije)	17.8.2015
81	2.01	Dopunski uslovi zdravstveno teže bolesti i posljedice bolesti	17.8.2015
82	3.01	Uslovi mini kasko	17.8.2015

83	5.01	Uslovi vazduhoplovi	17.8.2015
84	6.01	Opšti uslovi čamci i jedrilice do 15 BRT	17.8.2015
85	6.01	Opšti uslovi plovni objekti iznad 15 BRT	17.8.2015
86	6.04	Opšti uslovi plovni objekti u izgradnji	17.8.2015
87	7.99	Uslovi pošiljke u domaćem transportu po generalnoj polisi	17.8.2015
88	7.99	Specijalni uslovi žive životinje u kopnenom transportu	17.8.2015
89	7.99	Specijalni uslovi rizika kvara svježeg voća, povrća i južnog voća u drumskom transportu	17.8.2015
90	7.99	Specijalni uslovi rizik kvara mesa, voća, povrća, mlijeka i mlijekočnih proizvoda, jaja i sl. u transportu	17.8.2015
91	7.99	Specijalni uslovi rizik oštećenja etiketa u kopnenom transportu	17.8.2015
92	7.99	Specijalni uslovi rizik odbijanja prijema "Rejection", robe u kopnenom transportu	17.8.2015
93	7.99	Posebni uslovi rasplodna stoka od rizika uginuća, prisilnog klanja i povrede	17.8.2015
94	7.99	Posebni uslovi vrijednosne pošiljke u prevozu	17.8.2015
95	8.00	Opšti uslovi imovina	17.8.2015
96	8.01	Posebni uslovi zalihe od požara i dr. opasnosti na flotantnoj osnovi	17.8.2015
97	8.01	Posebni uslovi imovina sa promjenjivom sumom	17.8.2015
98	8.01	Paket rizika: kuće i stanovi	17.8.2015
99	8.02	Posebni uslovi imovina elektroprivreda	17.8.2015
100	8.02	Posebni uslovi imovina zanatska i uslužna djelatnost	17.8.2015
101	8.02	Posebni uslovi trgovina i ugostiteljstvo	17.8.2015
102	8.99	Posebni uslovi zemljotres	17.8.2015
103	9.01	Uslovi osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosi	17.8.2015
104	9.02	Uslovi provalne krađe i razbojništva	17.8.2015
105	9.03	Uslovi osiguranje stakla od loma	17.8.2015
106	9.04	Uslovi osiguranje aparata domaćinstva	17.8.2015
107	9.04	Odluka o sumama osiguranja stvari domaćinstva	17.8.2015
108	9.04	Odluka o sumama osiguranja za kombinovano osiguranje domaćinsva	17.8.2015
109	9.04	Uslovi osiguranje stvari domaćinstva	17.8.2015
110	9.04	Uslovi kombinovano osiguranje domaćinstva	17.8.2015
111	9.05	Uslovi objekti u izgradnji	17.8.2015

112	9.06	Uslovi objekti u montaži	17.8.2015
113	9.07	Uslovi osiguranje filmskih preduzeća	17.8.2015
114	9.08	Uslovi osiguranje imovine u jamama	17.8.2015
115	9.09	Uslovi osiguranje elektronskih računara	17.8.2015
116	9.10	Uslovi osiguranje zaliha u hladnjачama	17.8.2015
117	9.11	Uslovi osiguranje usjeva i plodova	17.8.2015
118	9.12	Uslovi osiguranje životinja	17.8.2015
119	9.99	Uslovi osiguranje prenosivih uređaja, aparata	17.8.2015
120	11.01	Uslovi odgovornost vlasnika aviona prema putnicima u unutrašnjem saobraćaju AVKS-3	17.8.2015
121	11.01	Opšti uslovi odgovornost vlasnika ili korisnika vazduhoplova	17.8.2015
122	11.01	Uslovi avionska odgovornost	17.8.2015
123	12.01	Opšti uslovi odgovornost plovni objekti	17.8.2015
124	13.01	Uslove odgovornost iz djelatnosti	17.8.2015
125	13.01	Opšti uslovi profesionalna odgovornost	17.8.2015
126	13.06	Posebni uslovi odgovornost poreskih savjetnika, revizora i računovodstvenih servisa	17.8.2015
127	13.12	Uslovi odgovornost brokera u osiguranju	17.8.2015
128	13.99	Posebni uslovi odgovornost posrednika nekretnina	17.8.2015
129	13.99	Posebni uslovi odgovornost geodeta	17.8.2015
130	13.99	Opšti uslovi odgovornost veterinara	17.8.2015
131	14.01	Opšti uslovi potraživanja i dr.imovinski interesi	17.8.2015
132	14.01	Posebni uslovi novčana potraživanja	17.8.2015
133	14.02	Uslovi potrošački krediti	17.8.2015
134	14.03	Uslovi stambeni krediti	17.8.2015
135	14.05	Opšti uslovi izvozni poslovi od komercijalnih rizika	17.8.2015
136	14.05	Posebni uslovi ulaganje u preduzeća u inostr.	17.8.2015
137	14.05	Posebni uslovi za osiguranje potraživanja u vezi s izvođenjem investicionih radova u inostranstvu	17.8.2015
138	14.05	Posebni uslovi za osiguranje vršenja usluga u inostranstvu na kredit	17.8.2015
139	14.05	Posebni uslovi za osiguranje potraživanja u vezi s proizvodnjom robe za izvoz po specijalnim porudžbinama	17.8.2015

140	14.05	Posebni uslovi roba u konsig.skladištu u inostr.	17.8.2015
141	16.01	Uslovi prekid rada usled požara i dr.opasnosti (osiguranje šomaža)	17.8.2015
142	16.04	Uslovi otkup falsifikata	17.8.2015
143	16.99	Posebni uslovi zloupotreba platnih i kreditnih kartica	17.8.2015
144	18.01	Uslovi pomoć na putu	17.8.2015
145	8.01	Paket rizika: stvari domaćinstva	20.11.2015
146	2.02	Uslovi putno zdravstveno osiguranje	12.2.2016
147	13.11	Tarifa odgovornost notara	29.2.2016
148	1.08	Dopunski uslovi Posebni usloviJP nezgode	29.2.2016
149	10.01	Uslovi autoodgovornost	29.2.2016
150	13.11	Posebni uslovi za osiguranje od profesionalne djelatnosti notara	29.2.2016
151	1.08	Tarife obaveznog Posebni usloviJP nezgode	15.4.2016
152	7.03	Uslovi odgovornost prevoznika za štete na robi u drumskom prevozu	15.4.2016
153	13.08	Posebni uslovi odgovornost advokata	15.4.2016
154	7.03	Tarifa odgovornost drumskih vozara	16.4.2016
155	7.03	Uslovi odgovornost drumskih vozara	16.4.2016
156	1.00	Tarifa nezgoda	25.11.2016
157	8.02	Tarifa industrijska, zanatska i uslužna preduzeća od požara i dr.opasnosti	25.11.2016
158	9.01	Tarifa lom mašina	25.11.2016
159	9.03	Tarifa lom stakla	25.11.2016
160	9.09	Tarifa elektronski računari	25.11.2016
161	8.99	Tarifa zemljotres	25.11.2016
162	10.02	Tarifa odgovornost iz djelatnosti	25.11.2016
163	13.06	Posebni uslovi odgovornost revizora	25.11.2016
164	1.09	Uslovi osiguranje korisnika kredita od rizika smrti	16.1.2017
165	7.03	Uslovi roba u međunarodnom transportu	28.2.2017
166	7.03	Uslovi roba u domaćeg transportu	28.2.2017
167	9.02	Tarifa provalne krađe i razbojništva	8.8.2017
168	13.01	Tarifa odgovornost iz djelatnosti	8.8.2017

169	1.09	Tarifa osiguranje korisnika kredita od rizika smrti	15.11.2017
170	2.02	Tarifa putno zdravstveno osiguranje	15.11.2017
171	3.01	Tarifa kasko	15.11.2017
172	3.01	Tarifa produžena garancija uz kasko	15.11.2017
173	8.01	Tarifa požar i dr. opasnosti - civili	15.11.2017
174	8.01	Tarifa paket rizika: kuće, stanovi i stvari na novu vrijednost	15.11.2017
175	3.01	Uslovi kasko	15.11.2017
176	3.01	Dopunski uslovi produžena garancija uz kasko	15.11.2017
177	8.02	Uslovi osiguranje od požara, provalne krađe i razbojništva	15.11.2017
178	13.99	Uslovi odgovornost u kliničkom ispitivanju lijekova	15.11.2017
179	3.01	Uslovi kasko	28.2.2018
180	3.01	Tarifa kasko	28.2.2018
181	8.01	Uslovi požar u druge opasnosti	26.1.2018
182	13.09	Opšti uslovi odgovornosti ljekara	26.1.2018
183	13.09	Tarifa odgovornosti ljekara	26.1.2018
184	13.13	Tarifa odgovornosti vještaka	26.1.2018

Banja Luka
29.04.2022.

Osiguranje Aura a.d.
Direktor

Radenko Vujić